

**TSENGULUSO YA MAIPFI ANE A KHOU NGALANGALA KHA TSHIVENDA**

**NGA**

**MUDAU MMBULAHENI LAWRENCE**

[REDACTED]

**YO NETSHEDZWA HU U TODOU SWIKELELA THODEA DZA DIGIRI YA MASTERS**

**KHA NYAMBO DZA VHAREMA**

**UNIVESITHI YA LIMPOPO**

**MUDZUDZANYI: PROF. MADADZHE, R. N.**

**2012**

## **MUANO**

Nq e Mmbulaheni Lawrence Mudau ndi tama u ana uri mushumo uyu wa **Tsenguluso ya maipfi ane a khou ngalangala kha Tshivenda (An analysis of words that are becoming archaic in Tshivenda)** ndi wo senguluswaho nga nq e nahone a u athu vhuya wa senguluswa nga mu we mutshudeni na kha dzi we dziunivesithi.

---

**MUDAU M.L.**

**DATUMU**

## **VHUDIKUMEDZI**

Hoyu mushumo ndi wa Azwinndini, ndi une ngawo wa do fhatisa vhułama na pfano, ritshi tenda uri nga thendo dzołhe phodzo ya Thama ndi ine ya do bvelela.

## DZINDIVHUWO

Ndivhuwo dzothe ndi tama u dzi livhis a kha Mudzimu wanga ene o nneaho mafulufulu na nungo dza u kona u shuma mushumo uyu vhusiku na masiari ndi sa neti.

Vhadededzi vhanga vho nthusaho nga u avhela ndivho ya mathakheni siani ja luambo lwa Tshivenda. Mudzudzanyi wa mushumo uyu Prof. Maładzhe,R.N, ndi livhuwa mushumo wavho wothe nga he vha nthusa ngaho vha sa mpheleli mbilu, ndi tama u amba uri khavho ndo guda zwi sa vhambedzwi. Prof. Milubi,N.A. ndi vha sielani, a thi vha sii ngauri khavho ndo guda zwinzhi, vho ntavhela fhulufhelo ja u bvelela siani ja pfunzo.

Ndi tama u livhuwa vhathe tevhelaho vhe vha shela mulenzhe zwi hulu uri mushumo uyu u vhe zwine wa vha zwone: Vho Nemukula, N.A. thohoyatshikolo tshashu tsha Phiriphiri, tsenguluso hei ndi yavho. Vho Muthige, N.D. mushumisani na nne, vhone tshiko tsha zwinzhi zwa vhatshilo. Vho Nengwenani, E. vho nthusa zwi hulu siani ja zwivhumbeo zwa maipfi a mushumo uyu. Ramakole nga a ni lavhelese tshifhatuwo tshawe tsho tsha.

Muta wanga ndi u sielani, wone wo mphaho tshifhinga tsha u bveledza tsenguluso iyi nga u ntendela ndi tshi litsha vhatshilo ha mishumo yo livhanaho na nne. Thama, Pfano, Thendo na Phodzo, hoyu mushumo ndi wañu. Mme a vhananga Azwinndini ndi ri ndo livhuwa zwi hulu.

## **ABSTRACT**

The title of the research topic is *Tsenguluso ya maipfi ane a khou ngalangala kha Tshivenda*. A multilingual society as South Africa compels a variety of communities to interact with one another. This impacts on languages as well. Tshivenda has not escaped this phenomenon as it constantly adopts many words from its sister languages and English in order to cope with the demands of modernity. The study would like to examine this phenomenon as a way of trying to establish the advantages and disadvantages of phasing out what might be termed archaic words and adopting new terms.

## **MANWELEDZO**

Thoho ya thodisiso ndi ine ya ri: *Tsenguluso ya maipfi ane a khou ngalangala kha Tshivenda*. Tsenguluso iyi ndi yo disendekaho kha u sengulusa maipfi o ngalangalaho kha luambo lwa Tshivenda na u wanulula uri ndi tshi ni tshi itaho uri maipfi eneo a ngalangale nahone zwi na vhudi naa kha u tendela u ngalangala ha maipfi ayo kana zwi na vhuvhi de u tendela u ngalangala ha maipfi ayo.

## ZWIRE NGOMU

| TSHITEŃWA                                       | SIATARI |
|---|---------|
| 1 NDIMA YA U THOMA                              | 1       |
| 1.1 MARANGAPHANDA                               | 1       |
| 1.2 THAIDZO DZI KWAMAHOTHOĐISO                  | 1       |
| 1.3 NDIVHO YA NGUDO                             | 5       |
| 1.4 ZWIPIKWA                                    | 5       |
| 1.5 NDEME YA NGUDO                              | 6       |
| 1.6 NGONA DZA THOĐISO                           | 6       |
| 1.7 SEMPULU                                     | 6       |
| 1.7.1 Tshiko tsha phuraimari                    | 7       |
| 1.7.2 Tshiko tsha sekondari                     | 7       |
| 1.8 NDILA YA U KUVHANGANYA MAFHUNGO             | 8       |
| 1.9 TSENGULUSO YA MAWANWA                       | 8       |
| 1.10 TSEDZULUSO YA MAŃWALWA                     | 8       |
| 1.11 MVALATSWINGA                               | 12      |
| NDIMA YA VHUVHILI                               | 13      |
| 2 TSENGULUSO YA MAŃWALWA                        | 13      |
| 2.1 MVULATSWINGA                                | 13      |
| 2.2 LUAMBO LU NGALANGALA LINI                   | 13      |
| 2.3 THODEA YA U SHANDUKA HA MAIPFI KHA LUAMBO   | 15      |
| 2.4 ZWI XELELAHO LUSHAKA                        | 18      |
| 2.5 ZWIVHANGAHO U NGALANGALA HA MAIPFI          | 20      |
| 2.6 RI NGA THIVHELA HANI U NGALANGALA HA MAIPFI | 24      |
| 2.7 THYORI DZI KWAMAHOTU NGALANGALA HA MAIPFI   | 28      |
| 2.8 MVALATSWINGA                                | 31      |

|  |               |
|--|---------------|
| <b>NDIMA YA VHURARU</b>                            | <b>32</b>     |
| <b>3 MADZINA O NGALANGALAHO KHA TSHIVENDA</b>      | <b>32</b>     |
| <b>3.1 MVULATSWINGA</b>                            | <b>32</b>     |
| <b>3.2 MADZINA A SIA LA KUMALELE</b>               | <b>32</b>     |
| <b>3.3 MADZINA A ZWIŁIWA</b>                       | <b>37</b>     |
| <b>3.4 MADZINA A VHANA</b>                         | <b>44</b>     |
| <b>3.5 MADZINA A ANGAREDZAHO VHATHU</b>            | <b>47</b>     |
| <b>3.6 MADZINA A RE KHA MIRERO</b>                 | <b>49</b>     |
| <b>3.7 MVALATSWINGA</b>                            | <b>53</b>     |
| <br><b>NDIMA YA VHUNA</b>                          | <br><b>54</b> |
| <b>4 DZINWE FIGARA DZA MUAMBO DZO NGALANGALAHO</b> | <b>54</b>     |
| <b>4.1 MVULATSWINGA</b>                            | <b>54</b>     |
| <b>4.2 MAITI, MATALULI NA MADADZISI</b>            | <b>54</b>     |
| <b>4.3 THEBULU YA MAIPFI A RE KHA 4.2</b>          | <b>61</b>     |
| <b>4.4 TSENGULUSO YA MAITI NA MADZINA</b>          | <b>62</b>     |
| <b>4.5 THEBULU YA MAIPFI A RE 4.4</b>              | <b>65</b>     |
| <b>4.6 TSENGULUSO YA MAITI FHEDZI</b>              | <b>66</b>     |
| <b>4.7 MVALATSWINGA</b>                            | <b>77</b>     |
| <br><b>NDIMA YA VHUTANU</b>                        | <br><b>79</b> |
| <b>5.1 MARANGAPHANDA</b>                           | <b>79</b>     |
| <b>5.2 MAÑWELEDZO A DZINDIMA</b>                   | <b>79</b>     |
| <b>5.2.1 Ndima ya u thoma</b>                      | <b>79</b>     |
| <b>5.2.2 Ndima ya vhuvhili</b>                     | <b>79</b>     |
| <b>5.2.3 Ndima ya vhuraru</b>                      | <b>80</b>     |
| <b>5.2.4 Ndima ya vhuña</b>                        | <b>80</b>     |
| <b>5.2.5 Ndima ya vhuțanu</b>                      | <b>81</b>     |
| <b>5.3 MAWANWA</b>                                 | <b>81</b>     |
| <b>5.4 THEMENDELO</b>                              | <b>83</b>     |
| <b>BUGUTSHUMISWA</b>                               | <b>86</b>     |

## **1 NDIMA YA U THOMA**

### **1.1 MARANGAPHANDA**

Ndivho ya mushumo uyu ndi u sengulusa maipfi ane a khou ngalangala kha Tshivenda. Luambo a lu dzuli lwo ralo u bva na kale na kale, luambo zwi tshi fhambana nga mirafho na mirafho lu vhonala lu tshi vha lune lwa khou aluwa na u shanduka nga zwifhinga u ya nga u fhambana. Izwi ndi zwine arali zwa sa ralo luambo lu shanduka u vha tshirole.

### **1.2 THAIDZO DZI KWAMAHOTHO DISISO**

Nyaluwo ya luambo ndi tshithu tshi sa thivhelei. Luambo lu aluwa na u shanduka maipfi misi nga misi zwi tshi vhangwa nga zwiitei na zwi bvelelaho yeneyo misi. Hezwi ndi zwi dadziswaho nga Shigemoto (1996: 1) musi a tshi ri:

Most contemporary linguistic commentators accept that change in language and words, like change in society, is an unavoidable process — occasionally regrettable, but more often a means of refreshing and reinvigorating a language, providing alternatives that allow extremely subtle differences of expression.

Musi luambo lu tshi khou aluwa na u shanduka nga u ralo mañwe maipfi a Iwonolwo luambo a vha a tshi khou xela, a a ngalangala a si tsha shumiswa kha Iwonolwo luambo nga vhañe vha luambo zwi tshi vhangwa ngauri murafho wonoyo wa vhone maipfi eneo a sa tsha shumisea nga nthani ha uri hu nga vha ho no vha na mañwe a shumiseaho khwiñe u fhira ayo. Sa tsumbo, ha vho shumiswa mabulazwithihi ao kana ha vho sikwa mañwe maswa a shumiseaho u ya nga tshifhinga tshenetsho. Tsumbo asidzi: Ipfi gondo ndi ipfi lo ngalangalaho ha vho shumiswa libulazwithihi lało ndila kana bada. Ipfi tshidavhulamananga ano maduvha a li tsha shumiswa, hu vho shumiswa ipfi goloi kana modoro lo tou pambwaho.

U sa tsha dzhielwa nth̄ha ha nyambo dza Vharema, hu tshi katelwa na Tshivenda luambo lwa hayani nga nth̄hani ha uri nyambo dza Vharema dzi sa dzhiwi sa dzone nyambo dza zwa ikonomi, zwo ḥuṭuwedza zwiḥulu uri vhunzhi ha maipfi kha luambo lwasu lwa hayani lwa Tshiven̄da a vhe ane a khou ngalangala vhunga vhathu who vho do thoma u sa tsha lu dzhiela nth̄ha.

Musi ra amba uri maipfi o ngalangala ri vha ri tshi amba uri maipfi ayo ha tsha ambiwa, o ngalanga ha tsha pfala a tshi ambwa milomoni ya vhathu. Arali ra nga amba uri maipfi o ngalangala zwi vha zwi tshi amba uri maipfi ayo o fa, zwa fana na musi ri tshi amba uri vha<sup>ne</sup> vha<sup>o</sup> hayo maipfi na vhone a vha tsheho vho lovha kana vho ngalangala, vhunga maipfi a sa vhi hone musi hu si na vha a ambaho. Ndi hezwi zwine Crystal (2000:1) a ri:

To say that a word is dead is like saying that a person is dead – for words have no existence without people. For a language is alive only as long as there is someone to speak it. Word or language dies when nobody speaks it any more.

Vhunzhi ha vhathu musalauno nga maanda vha Vharema fhano Afrika Tshipembe musiro sedza ndivho yavho ya maipfi ya luambo Iwavho lwa hayani ndi ine ya khou nana u vha ya fhasi vhukuma. Hezwi ndi zwine zwa nga vha zwi vhangwaho nga mulandu wa uri vharema a vha tsha dziela ntsha na u dihudza nga nyambo dzavho. Musi vhe mahayani na hothe-hothe na musi vhe na vhabebi vhavho u pfa vhunzhi ha maipfi ane vha a bula musi vhe kha u davhidzana nga tshavho hu tshi vha ho anda maipfi a nyambo dzisili u fhira maipfi a nyambo dza luambo Iwavho lwa hayani.

Nga nthani ha izwo zwe bulwaho afho nthia zwi a kanakanisa arali vhana vhashu vha tshi kona u humbula, u davhidzana na vhañwe nga ndila kwayo vhunga vhana vha tshi kona u humbula, u davhidzana na u dipfesesa arali vhe na ndivho yo fhelelelaho ya

maipfi a luambo lwavho lwa hayani. Izwo ndi zwi khwathisedzwaho nga vha muhasho wa zwa pfunzo, musi vha tshi nea thalutshedzo nga ha ndeme ya ndivho ya maipfi na luambo lwa hayani.

Vha muhasho wa pfunzo vha tshi thalutshedza nga ha ndeme ya ndivho ya maipfi na luambo lwa hayani vha thalutshedza nga ndila iyi i tevhelaho, Department of Education (2003: 9):

Ndi kha ndivho ya maipfi ya luambo lwa hayani hune mvelele dzo fhambanaho na vhushaka ha matshilisano zwa bveledzwa khagala na u fhaṭea. Ndīvho ya maipfi kha sia ja pfunzo i itisa uri vhagudiswa vha kone u humbula, u wana ndivho, u bvisela khagala vhuvha havho, vhudipfi na mihumbulu, u davhidzana na vhañwe na u langa shango javhō.

Booyse (2011:4) vha tshi sumbedza ndeme ya maipfi a luambo lwa hayani vhone vha ri, 'Mother tongue words are carrier of culture and for this reason and other reasons education should be through the medium of mother tongue'.

Maipfi ndi one a vhumbaho mafhuno ngeno mafhuno a tshi vhumba luambo. Zwenezwo ha sa vha na maipfi a zwi konadzei uri hu vhe na luambo. Vhadededzi vha na tshililo tsha uri vhana ano mađuvha a vha koni u ñwala zwibveledzwa zwi fanaho na maanea, na mañwe mañwalwa vho shumisa luambo lwa n̄thesā lwa kuambele kune munanguludzo wa maipfi avho wa vha u sa vhambedzwiho nahone vhudodombedzi havho ha vha vhu ḥokonyaho nahone hu ha n̄thesā. Hezwi ndi zwine vha amba uri zwi vhangwa ngauri vhana a vha tshe na ndivho ya maipfi a luambo lwavho lwa hayani. Zwoṭhe hezwo zwi itiswa nga tshayo ya maipfi, maipfi ane a do vha sia vha tshi ñwala zwi ḥokonyaho nahone zwo rombahō.

Leonard (1986:33) a tshi ḥalusa maipfi u ri, ‘Words are thought of as the smallest meaningful unit of speech that can stand by themselves’. Nga n̄thani ha tshayo ya maipfi a luambo Iwavho, vhathu na vhana zwikoloni vha vho amba na u ḥwala zwithu zwi sa ambi. Hezwi zwi vhanga uri na musi vha tshi avhelwa dzimaraga kha zwibveledzwa zwavho vha kundelwe u ḥiwana vha tshi khou avhelwa maraga dza vhuswikeleli ha n̄thesa, vha vho ḥiwana vha tshi avhelwa maraga dza vhuswikeleli ho linganelaho kana vhuswikeleli ha fhasi kha Tshivenda luambo Iwavho Iwa hayani.

Ri tshi sedza rubiriki ya u ḥola mushumo wa matshudeni kha zwibveledzwa zwoṭhe zwa vhudavhidzani u wana vha tshi avhelwa maraga dza vhuswikeleli ho linganelaho kana ha fhasi. Ri tshi sedza vhuswikeleli uvhu ri wana uri ndi vhuswikeleli vhu angaredzaho zwi tevhelaho ro sedza ndivho ya maipfi na luambo lune Iwa vha luambo Iwavho Iwa Tshivenda, Department of Education (2010: 2-3),

Vhudzivha ha luambo ho sekena. Luambo a lwo ngo vhibva, Munanguludzo na ndivho ya maipfi zwi tshi kwama luambo ndi wa fhasi, kana ndi zwo tou linganelaho.

Vhudzhinduleli ha u ngalangala ha maipfi kha Tshivenda luambo Iwa hayani vhu tea u hwalwa nga riṇe vhunzhi hashu, vhabebi vhane vha vho pfa uri luambo Iwavho Iwa hayani a lu tshe na mushumo zwitshavhani, vhadededzi vhunga vhunzhi havho ho no ḥala vhaswa vhane ndivho ya maipfi ya luambo Iwavho Iwa hayani ya vha i songo rombah, vhaaluwa kana vhalala vhashu, vhone zwiga zwo salaho zwa lushaka vha kundelwaho u pfukiselaho ndivho ya luambo Iwavho kha murafho muswa nga ndila kwayo. Dorian (1973:420) a tshi amba nga ha ndeme ya vhalala siani ḥa luambo na ndeme ya maipfi u ri, ‘Old people are the living monument to what the language of a community is, a living monument to what a community once was’.

U ngalangala ha maipfi kha dzinyambo u ya nga u fhambana ro katela na Tshivenda ndi zwine zwa khou hulela zwi tshi ya, nga zwenezwo ndi vhona tsenguluso ya nga ha maipfi ane a khou ngalangala kha Tshivenda luambo lwa hayani i tshi vha i ya ndeme vhunga i tshi do bvisela khagala maipfi ane a khou ngalangala kha luambo lwa Tshivenda.

### **1.3 NDIVHO YA NGUDO**

Ndivho ya ngudo iyi ndi u sengulusa maipfi ane a khou ngalangala kha kha Tshivenda. Idzi ndi dziñwe dza mbudziso dzine ngudo iyi ya do lila u fhindula.

- Ndi a fhio maipfi ane a khou ngalangala kha Tshivenda?
- Hu na ndeme u swika ngafhi ya u vhulunga ayo maipfi ane a khou ngalangala?
- Maipfi ane a khou ngalangala kha Tshivenda ri nga a vhulunga hani?
- Ndi ngani maipfi a tshi khou ngalangala?

### **1.4 ZWIPIKWA**

- U todulusa maipfi o ngalangalaho kha Tshivenda luambo lwa hayani.
- U sumbedzisa ndeme ya vhulunga maipfi ashu a Tshivenda.
- U wanulusa ndila dzine ra nga vhulunga ngadzo maipfi uri a si ngalangale.
- U wanulusa zwivhangi zwi itaho uri maipfi a ngalangale kha luambo.

## **1.5 NDEME YA NGUDO**

Ngudo iyi i do vha tshiko tsha maipfi a luambo lwa Tshivenda tshine tsha do shumiswa nga mirafho i daho. I do sumbedza zwiitisi kana zwivhangi zwa u ngalangala ha maipfi. Ngudo iyi i do sumbedzisa ndila dzine ra nga vhulunga ngadzo maipfi ane a khou ngalangala.

## **1.6 NGONA DZA THODISISO**

Ngona ya khwalithethivi i do shumiswa kha u ita thodisiso ya mushumo uyu vhunga i tshi do thusa u talutshedza na u psesesa kha u ngalangala ha maipfi a Tshivenda.

## **1.7 SEMPUŁU NA TSHIGWADA TSHA VHATHU VHANE VHA DO KWAMIWA**

Ngona ya khwalithethivi ndi ngona ine ya shumisa sempulu ine mułodisisi a tou nanga tshigwada tsha vhathu ene muñe nga u ćivha uri ndi kha vhe a nanga fhedzi hune a do kona u wana zwine a khou ćodisisa ngazwo. Ndi zwine De Vos (1998:198) a tshi i talutshedza nga ha sempulu a ri, “In qualitative research, we use purposeful sampling of information-rich participants”.

Nga nn̄da ha u shumisa sempulu sa zwe zwa dzinginyiwa nga De Vos afho n̄tha ri pfa Tuckman (1979: 205) a tshi ri, “There are no specific rules on how to obtain an adequate sample, although a sample of (10%) to (20%) of the population is often used”.

Nga n̄thani ha uri ndivho ya thodisiso iyi ndi u ita tsenguluso ya mushumo uyu nga vhudalo, zwi do vha khwię u sa vha na tshigwada tshihulwane tsha vhathu vhane vha do kwamiwa kha thodisiso iyi. Zwi do vha zwavhuđi u shuma na tshigwada tshiłuku tsha vhavhudziswa uri zwi do leludza ndango yazwo. Nga u ralo hu do vha na zwiko zwivhili

zwine zwine mafhundo a do wanala nga khazwo, tshiko tsha puraimari na tshiko tsha sekondari.

### **1.7.1 Tshiko tsha phuraimari**

Kha u wana mafhundo u bva kha vhavhudzisa nga tsha vhukoma, mafhundo a do wanala kha vhavhudzisa vha Vhavenda nga ndila i tevhelaho:

- Vhaaluwa vha fumi (10) vha vhukale ha u bva kha miwaha ya 60, vhakalaha vhałanu (5) na vhakegulu vhałanu (5) u bva vhuponi ha mahayani tshothe na vhuponi ha dzidoroboni.
- Vhoradzipfunzo vha fumi (10), vhane khavho hu do shumiswa vhadededzi vha zwikolo zwa phuraimari vhałanu (5) na vhadededzi vha zwikolo zwa sekondari vhałanu (5).
- Vhańwali vha dzibugu vhałanu (5).
- Małekitshara vha luambo lwa Tshivenda vhałanu (5).

Vhavhudzisa avha vha do nangiwa hu tshi fhulufhelwa uri mułodisisi u do wana zwine a khou łodisisa nga vhudalo u bva khavho.

### **1.7.2 Tshiko tsha sekondari**

Muhumbulo wa u shumisa tshiko itshi ndi u sedza uri vhańwe vhagudi vhone vha tshi kwama tsenguluso ya lushaka ulwu vhone vha ri mini. Afha hu do sedzwa dzibugu dza laiburari, tħodisiso dza vhańwe dzo gañiswaho na dzi songo gañiswaho na mafhundo a bvaho kha inthanete.

## **1.8 NDILA INE MAFHUNGO A DO KUVHANGANYWA NGAYO**

Kha u kuvhanganya mafhungo mutodisisi u do shumisa ndila mbili, ndila ya u tou ita nyambedzano na vhavhudzisa na ndila ya u tou vhala dzibugu dza mañwalwa a kale a Tshivenda u bva dzilaiburari.

## **1.9 TSENGULUSO YA MAWANWA**

Tsenguluso ya mawañwa i do disendeka nga u tou t̄alutshedzwa vhunga ngona ya khwaliñthethivi i tshi shumisa t̄halutshedzo nga maipfi musi hu tshi itwa tsenguluso ya mawañwa.

## **1.10 TSEDZULUSO YA MAÑWALWA**

Ndila ine maipfi a dzinyambo nga u fhambana hadzo a khou ngalangala ngayo i a thithisa na u tshuwisa. Vhađivhi vha dzinyambo vha ri “To lose your own words is like forgetting your mother, and as sad, in a way”, because it is “like losing part of one’s soul” (Cook, 2005). U ngalangala ha maipfi a luambo u ya nga vhađivhi nga ha ngudo ya zwa dzinyambo vha sumbedza uri maipfi kha nyambo nga u fhambanana ndi ane a khou ngalalangala nga luhilo luhulwane. Claude (2009: 12) a tshi amba nga ha u ngalangala ha maipfi u ri:

Every 14 days a word or phrase in a language dies. It is estimated that by 2100, more than half of the more than 7,000 languages spoken on Earth--many of them not yet recorded--may disappear, taking with them a wealth of knowledge about history, culture and the natural environment.

Hu na ndila nnzhi dzine vhađivhi vha dzinyambo vha sumbedzisa uri maipfi a nyambo na luambo zwa ngalangala ngadzo. Maipfi a a ngalangala musi hu si tshe na murafho u pfukiselaho maipfi a luambo kha murafho muswa lune ha sala hu si tshe na vhana kana murafho muswa u gudaho maipfi na luambo lwa murafho wonoyo.

Maipfi a a dovha a ngalangala musi murađo muthihi o salaho e eđe wa luambo lukene a tshi lovha zwa sia maipfi a luambo Iwonolwo a tshi tou sala a tshi wanala maňwalwani a Iwonolwo luambo arali ho vhuya ha vha na maňwalwa a luambo Iwonolwo o ñwalwaho.

Dressler (1988: 21) u ñea phambano ya izwo zwe bulwaho afho nđha u ri:

Endangered language is one with few or no children learning words of their language and an extinct language is one in which the last native speaker of words or language has died.

Ngeno Brenzinger (1998: 45) a tshi ñadzisa izwo zwe bulwaho afho nđha a tshi ri:

Word lost and language attrition is a process that affects speech communities where the level of linguistic competence or linguistic proficiency that speakers possess of a given language variety is decreased, eventually resulting in no fluent speakers of the variety. This may affect any language idiom, including dialects and languages. It is the loss of proficiency in a language at the individual level.

U dzulelana ndi zwiñwe zwine zwa vhanga uri maipfi a luambo vhukati ha nyambo mbili dzi re tsini na tsini a milane hu shume a luñwe luambo lune lwa nga vha lu Iwone lu dzhielwaho nđha kha dzenedzo nyambo mbili zwi tshi itwa nga zwa polotiki kana lu luambo lu shemesaho kha zwa makwevho.

Dressler (1988:23) u fana na zwo bulwaho nga Bentley (2010) a tshi khwathisa muhumbulo uyu ene u ri:

Word lost and language death occurs in unstable bilingual or multilingual speech communities as a result of words or language shift from a regressive minority language to a dominant majority language.

U khwathisa zwo bulwaho afho nthā, vha

dživhi

 vha dzinyambo ndi vhane vha bula uri ndila ine ra bula maipfi musi ri tshi amba luambo i a ḥuṭuwedzwa na nga ndila ine vhane ra dzula navho kana vhane ra vha vhaledzani navho vha bula ngayo maipfi. Izwi ndi zwine zwa nga ita uri maipfi o teaho a luambo a ngalangale zwi songo tea zwi tshi vhangwa ngauri ḥuṭhuwedzo ya mañwe maipfi i songo teaho ndi khulwane u swika ngafhi.

Kulick (1994:4) u ri:

Language also changes very subtly whenever speakers come into contact with each other. No two individuals speak identically: people from different geographical places clearly speak differently, but even within the same small community there are variations according to a speaker's age, gender, ethnicity and social and educational background. Through our interactions with these different speakers, we encounter new words, expressions and pronunciations and integrate them into our own speech. Even if your family has lived in the same area for generations, you can probably identify a number of differences between the language you use and the way your grandparents speak. Every successive generation makes its own small contribution to language change and when sufficient time has elapsed the impact of these changes becomes more obvious.

Ngeno Diamond (1993:35) a tshi ri:

In most cases, language loss or word loss is a gradual and occurs through the long course of the integration of one society with another via political unification, mobility, intermarriage, or education.

Maipfi a luambo lu sa shumiho kha masia manzhi a zwa vhutshilo, sa zwa polotiki na zwa makwevho a a ngalangala a vho milwa nga ayo a shumiseswaho kha masia manzhi a zwa vhutshilo. Ndi hezwi zwine Crystal (2004) a ri:

Speakers of some languages, particularly regional or minority languages may decide to abandon words based on economic or utilitarian grounds, in favour of words regarded as having greater utility or prestige.

Vhañwe vhađivhi vha dzinyambo vha fanaho na Lambert na Freed (1982: 12) kha bugu yavho “The Loss of Language skills” vha sumbedzisa uri luambo na maipfi alwo a a ngalangala zwi tshi vhangwa nga mulandu wa u shumiswa ha maipfi a nyambo mbili musi muthu a tshi khou amba mafhongo awe. Nga iñwe ndila muthu a tshi amba mafhongo awe u shumisa maipfi o fhambanaho a nyambo mbili dzo fhambanaho. Ha koni u amba fhungo ja fhelela o shumisa maipfi a luambo luthihi.

Hezwi ndi zwine vha zwi vhidza “Language attrition” ine musi vha tshi i ḥalutshedza Lambert na Freed (1982:12) vha ri:

It is the loss of words of first or second language or a portion of that language by individuals. It is more common to speakers who routinely use more than one language thus tending to use both languages in a single sentence.

Hu na tshikolo tsha muhumbulo tshi ambaho zwauri u ngalangala ha maipfi na u shanduka hao zwi sokou ḫa nahone a zwi thivhelei hone zwi tshi vhangwa ngauri vhana

vha guda maipfi a nyambo dzavho u bva kha vhabebi vhavho nga ndila yo khakheaho vha aluwa nao vha tshi a amba o di khakhea zwa sia maipfi a vhukuma a tshi mbo fa a sa tsha ambwa, vha tshi isa phanda vha dovha vha amba uri mañwe maipfi kha nyambo a vha a tshi kondja u amba lune zwa vho kombetshedza u a todela ane a nga a leluwa kha u a bula lune zwa sia ayo a kondaho u bula a tshi mbo ngalangala.

## 1.11 MVALATSWINGA

Tsedzuluso ya mañwalwa yo bvisela zwinzhi khagala zwi kwamaho u ngalangala ha maipfi kha dzinyambo nga u fhambana hadzo. Tshivenda u fana na dziñwe nyambo, ndi tshine na thone tsha vha na maipfi ane a khou ngalangala zwi tshi vhangwa nga zwiñwe zwa zwiitisi two bulwaho afho ntho. Tsenguluso iyi ndi ine ya lila u sedzulusa uri ndi afhio maipfi o ngalanganaho kha Tshivenda nahone zwi tshi vhangwa nga mini.

## **NDIMA YA VHUVHILI**

### **2 TSENGULUSO YA MAÑWALWA**

#### **2.1 MVULATSWINGA**

Ndima iyi i ḋo bvisela khagala uri vhañwe vhañwali vha mañwalwa na vhađivhi vha dzinyambo vhone vha ri mini musi ho sedziwa maipfi ane a khou ngalangala kha Tshivenđa na kha dziñwe dzinyambo. Afha hu ḋo sedzeswa nga maanda zwiko zwa sekondari. Muhumbulo wa u shumisa tshiko itshi ndi u sedza uri vhañwe vhagudi vhone vha tshi kwama tsenguluso ya lushaka ulwu vhone vha ri mini. Afha hu ḋo sedzwa dzibugu dza ḥaiburari, ḥođisiso dza vhañwe dzo gandiswaho na dici songo gandiswaho na mafhungo a bvaho kha ithanete.

#### **2.2 LUAMBO LU NGALANGALA LINI**

Maipfi na luambo lwo ngalangalaho ndi izwo zwine nga n̄thani ha nyimele dici vhangaho u ngalangala hazwo nga u fhambana zwa ita uri maipfi na luambo lwonolwo zwi vhe zwi sa tsha ambwaho na u bulwa milomoni ya vhathu. Vhunzhi ha maipfi na nyambo zwi khou ngalangala zwa si tsha shumiswa kana zwa vho imelwa nga maipfi a nyambo dzisili dici anzelaho u vha dzone dici shumiswaho nga vhunzhi vhukati ha lushaka u fana na zwine Tshiisimane tsha shumisiswa zwone ngei kha mashango a mułanganelano naTshipenishi ngei shangoni ḥa Mexico.

U ya nga vhađivhi vha dzinyambo ndi vhane vha amba uri nyimele iyi ya sa shandukiswa nga u ḥavhanya nyambo nnzhi dza ḥifhasi na maipfi azwo zwi ḋo ngalangala tshołthe zwa si tsha ḋo dovha zwa wanala na u ḥivhiwa hafhu kha ኮwaha ḫana u ḫaho.

Vhađivhi vha nyambo vha buluuri u ngalangala ha maipfi na luambo tshiñwe tshifhinga ri vha ri sa tou amba uri maipfi na luambo lwonolwo zwo fa tshothe. Tshiñwe tshifhinga ri vha ri tshi khou amba uri a zwi tsha tou ambwa sa zwe u bva kale zwa vha zwi tshi ambiswa zwone. Maipfi ayo kana luambo lwonolwo zwi nga vha zwo shandukaho u bva kha nyimele yazwo ya kale u fana na zwi bulwaho nga Wade (1999:62) a tshi ri:

Languages and their words are even considered dead because they are no longer spoken in the form in which we find them in ancient writings. But they weren't abruptly replaced by other languages; instead, Ancient Greek slowly evolved into Modern Greek, and Latin slowly evolved into modern Italian, Spanish, French, Romanian, and other languages. In the same way, the Old English of Chaucer's day is no longer spoken, but it has evolved into Modern English.

Vhasedzulusi vha nga ha dzinyambo vha ri ndila ine maipfi na dzinyambo zwa u khou ngalangala ngayo i a thithisa na u tshuwisa. Vhađivhi vha dzinyambo vha ri, "to lose your own words is like forgetting your mother, and as sad, in a way", because it is "like losing part of one's soul" (Cook, 2005:103). U ngalangala ha maipfi a luambo u ya nga vhađivhi nga ha ngudo ya zwa dzinyambo vha sumbedza uri maipfi kha nyambo nga u fhambanana ndi ane a khou ngalangala nga luvhilo luhulwane. Claude (2009:12) a tshi amba nga ha u ngalangala ha maipfi u ri:

Every 14 days a word or phrase in a language dies. It is estimated that by 2100, more than half of the more than 6,000 languages spoken on Earth--many of them not yet recorded--may disappear, taking with them a wealth of knowledge about history, culture and the natural environment.

Ngeno Cardenas (2003:69) a tshi đadzisa zwe Claude a amba nga ha tshivhalo tsha u ngalangala ha maipfi na nyambo u ri:

Languages have always died (the estimate cited is 6,000 dead since recorded history began, just as organisms, animate and inanimate, have come and gone over the millennia.

U bva kha ḥod̄iso dzo itwaho nga ንwaha wa 2006 nga vha UNESCO hu sumbedzisa uri kha ḥifhasi nga vhuphara hu na nyambo dzi linganaho 7000 dzine dza khou tshila, ndi dzine dza khou ambwa nga vhaṇe vhadzo lwo fhelelaho. Khadzo hedzo nyambo dza 7000, dza 60 u ya 70% wadzo ndi dzine dzi songo vhulungeaho kha u sa ngalangala. Krauss (2007:25) u sumbedza luambo sa lwo tsireledzeaho kha u sa ngalangala nga u lwa vha lu fushaho ḥodea dzi bulwaho nga ndila hei:

Languages are "safe" if children will probably be speaking them in 100 years; "endangered" if children will probably not be speaking them in 100 years, and approximately 60-80% of languages fall into this category.

Zwoṭhe zwe bulwaho afho n̄tha zwi sia khaedu i sa takuwiho kha tshitshavha ya u vhona uri maipfi a si ngalangale vhunga zwi tshi ḥo dina mirafho ya lushaka i tevhelaho.

## 2.3 ḪODEA YA U SHANDUKA HA MAIPFI KHA LUAMBO

Nyambo dzoṭhe dzi ambwaho nga vhatu vhoṭhe dzi khou shanduka na u ngalangadza maipfi adzo. Hezwi ndi zwi vhangwaho ngauri nyambo a dzo ngo dzula fhethu huthihi, dzi khou dzulela u shanduka misi yoṭhe hu u itela u swikela na u takadza ḥodea dza vhaṇe vhadzo. Izwi ndi zwi songo khakheaho, arali ho vha hu si na u shanduka, ndi musi manwe maipfi a vhuṭhogwa ane ra a lila kha vhuṭshilo ha musalauno hune thekhinolodzhi ya vha yo ḫine maanda tshoṭhe ndi musi ri tshi ḥo vha ri si nao. Tsumbo, maipfi a fanaho na fekisi, thawara na modemu ḥaṇwe ri tshi tou ḫea anea mararu.

Tshanduko idzi dza luambo ndi dzi vhonalaho dzi tshi nga a dzi vhonali vhunga dzi tshi itea nga u ongolowa. Tshanduko dzenedzi dzi tshi itea hu vha na u aluwa ha luambo, ha di dovha ha vha hu tshi vha na u ngalangala ha maipfi luamboni nga vhudalo.

As long as the needs of language users continue to change, so will the language. The change is so slow that from year to year we hardly notice it. But reading Shakespeare's writings from the sixteenth century can be difficult. If you go back a couple more centuries, Chaucer's Canterbury Tales are very tough sledding, and if you went back another 500 years to try to read Beowulf, it would be like reading a different language (Crystal, 2001:9).

Vhañe vha dzinyambo a vho ngo sokou dzula fhethu huthihi, vha khou shanduka u ya nga zwifhinga na fhethu hune vha di wana vhe hone. Vhatu vha tshi shanduka, na thodea dzavho na dzone dzi a shanduka zwi tshi katela na luambo Iwavho uri na Iwone lu tea u shanduka. Thekhinolodzhi, zwibveledzwa zwine vha zwi bveledza na u diselwa zwone zwi tshi bva huñwe na huñwe zwi tea u ñewa madzina, maipfi a u zwi vhidza uri zwi anane na zwe zwa ñela zwone tshitshavhani. Hezwi zwi ño amba uri huñwe hu ño tea u sikwa maipfi o teaho u itela u fusha thodea dza luambo Iwonolwo na vhañe vhalwo. Hu tshi khou sikiwa maipfi, mañwe a ño vhonala a tshi nga ha tsha dzhielwa ñtha, zwa vho sia a si tsha shumiswa, a vho vhonala a tshi nga ndi maipfi o ngalangalaho vhukati ha zwitshavha. Naho hu tshi ño vha na u ngalangala ha maipfi, ndi zwa vhuthogwa uri hu sikwe mañwe hu u itela uri luambo lu aluwe.

Kha u itela u fusha thodea ya u shanduka na u aluwa ha luambo, luambo lu na ndila dzo fhambanaho dzine lwa ita vhunga lwa sa ñdisikela maipfi lu tshi ño dzula lu tshi tshire. Hu na ndila nnzhi dzine luambo lwa dzi tevhela musi lu tshi lila u ñdisikela maipfi alwo, u tou swaswara dziñwe dza ndila idzo afha fhasi hu ño tevhela dziñwe dzadzo thukhuthukhu.

Luambo lu nga sika maipfi alwo lwone lu<sub>ne</sub> a sa bviho hu<sub>nwe</sub> fhethu, lwo sokou tou sika ipfi <sub>lo</sub> teaho u vhidza tshithu tshine tsha khou tea u <sub>newa</sub> dzina kana ipfi <sub>lo</sub> teaho.

By creating from scratch many of the new words added to the ever-growing lexicon of many languages are just created from scratch, and often have little or no etymological pedigree. A good example is the English word *dog*, etymologically unrelated to any other known word, which, in the late Middle Ages, suddenly and mysteriously displaced the Old English word *hound* (or *hund*) which had served for centuries. Some of the commonest words in the language arrived in a similarly inexplicable way (e.g. *jaw*, *askance*, *tantrum*, *conundrum*, *bad*, *big*, *donkey*, *kick*, *slum*, *log*, *dodge*, *fuss*, *prod*, *hunch*, *freak*) (Crystal, 2001:10).

Kha mafhungo o sumbedziwaho afho n<sub>tha</sub> ri pfa Crystal a tshi ombedzela uri luambo lwone lu<sub>ne</sub> lu a kona u sika maipfi maswa. Honeha ndila yo doweleaho ndi ya uri luambo lu nga lomba maipfi a tshi bva kha dzi<sub>nwe</sub> nyambo dzisili, lwa a dzhia uri a shumisee sa maipfi a luambo lwao. Ndila iyi ya u sika maipfi i vha ndila ine ya shumiseswa kha u fha<sub>ta</sub> nyambo nnzhi ri tshi katela na kha Tshiisimane na Tshivenda. Tshivenda tshi tshi lomba maipfi tshi lomba kha Tshiisimane na kha dzi<sub>nwe</sub> nyambo dzi wanalaho tsini natsho.

Ma<sub>nwe</sub> maipfi ri nga a sika nga u shumisa madzina mbumbano. Ndila iyi ya u <sub>disikela</sub> maipfi i a wanala kha nyambo nnzhi nga vhuphara hu tshi katelwa na Tshivenda. Ndila iyi ndi <sub>italutshedzeaho</sub> khwi<sub>ne</sub> nga nga ndila heyi:

Many languages, including English allow the formation of compound words by fusing together shorter words (e.g. airport, seashore, fireplace, footwear, wristwatch, landmark, flowerpot, etc) (Crystal, 2001:12).

Hu na dziñwe ndila dzi fanaho na u shumisa ipfikhau kana maipfikhau dzine dzi khou shumiswa ano mađuvha u sika maipfi maswa kha nyambo u ya nga u fhambana ha sala hu na maipfi a ḥanganedzeaho nahone a ḥifahao milomoni ya vhaambi sa maipfi e a vha e hone u bva kale.

## 2.4 ZWI XELELAHO LUSHAKA MUSI MAIPFI A LUAMBO ZWI TSHI NGALANGALA

Luambo na maipfi alwo ndi zwiga zwiṭalus i zwi ḥalulaho lushaka. Zwinzhi zwi kwamaho khalitsha, vhurereli na maṭalifhele zwi tshi kwama matshilele a vhatu zwi tshenzhemea nga zwi bulwaho ho shumiswa luambo. Hezwi ndi zwi angaredzaho dzithabelo, dzithevhula, vhurendi, zwikhodo, ndivho ya zwa malumelisele kha vhana, mikhwa na zwiñwe sa zwe bulwaho afha fhasi, zwe the ndi zwi tshetshemiswaho khwiñe nga luambo. Hezwi ndi zwine musi luambo na maipfi alwo zwi tshi ngalangala arali zwa sa vhuysiwa hafhu kha luambo luswa lu imelaho lwa kale hu mbo vha u ngalangala tshothe ha murafho wonoyo ri tshi kwama zwa khalitsha na mvelele yalwo. Nga zwenezwo ndi zwa ndeme uri hu sa tendelwe u ngalangala ha maipfi na luambo nga tshitshavha tshiñwe na tshiñwe. Ri tshi redza zwe Dalby (2003:143) a amba nga izwo zwe bulwaho afho n̄tha u ri:

But language is a powerful symbol of a group's identity. Much of the cultural, spiritual, and intellectual life of a people is experienced through language and spoken words. This ranges from prayers, myths, ceremonies, poetry, oratory, and technical vocabulary to everyday greetings, leave takings, conversational styles, humor, ways of speaking to children, and terms for habits, behaviors, and emotions. When words and its language are lost, all of this must be refashioned in the new language—with different words, sounds, and grammar—if it is to be kept at all. For these reasons, among others, it is often very important to the community itself that its language and words survive.

A tshi isa phanda Dalby (2003:145) u sumbedzisa uri ndi kha luambo fhedzi ho shumiswa maipfi alwo hune ḋivhazwakale ya lushaka luñwe na luñwe ya nga anetshelwa na u pfukiselwa kha mirafho i ḋaho. Arali luambo na maipfi alwo zwa nga ngalangala zwi ngalangala na nđivho ya ḋivhazwakale ya lushaka Iwonolwo nahone zwi ita uri vhagudi vha dzinyambo vha kundelwe u guda nga ha lushaka lukene na zwine lushaka Iwonolwo lwa ḋivha.

Thomason (2001:41), a tshi ḋadzisa izwo zwo bulwaho afho n̊tha u ri:

The loss of language and its words brings loss of identity and sense of community, loss of traditional spirituality, and even loss of the will to live, to lose your language and its words is to lose your spiritual life, your very means of survival in this hostile world.

Kha ṫhodisiso yawe Krauss (2007:21) a tshi amba nga ha u ngalangala ha maipfi na dzinyambo u ri u ngalangala ha maipfi ndi zwine zwa livhisa kha uri luambo lu ḋiwane lu kha u khombo ya u ngalangala tshoṭhe lu sa tsha ambwa nga nđila kwayo. Ndi hezwi zwine a tshi zwi amba a ri,

A language that continues to lose its words is in danger of becoming an endangered language, a language that is at risk of falling out of use. Or when speakers of certain language fail to use it correctly, use it in an increasingly reduced number of communicative domains, and cease to pass it on from one generation to the next in a correct manner (Krauss, 2007:21).

U ngalangadza maipfi na luambo Iwashu zwi livhisa kha u ḋo balelwa u bvisela khagala khalitsha ya lushaka, vhurereli ha lushaka nga nđila kwayo vhunga zwo no bulwa afho n̊tha uri zweṭhe zwi tshenzhemea khwiṇe nga luambo na maipfi alwo.

## 2.5 ZWI VHANGAHO U NGALANGALA HA MAIPFI NA DZINYAMBO

Muñwe wa vhađivhi vha dzinyambo, a vhidzwaho Dressler ene u ri hu na ndila nnzhi dzine dzinyambo na maipfi a nyambo zwa ngalangala ngadzo. U ri maipfi a a ngalangala musi hu si tshe na murafho u pfukiselaho maipfi a luambo kha murafho muswa lune ha sala hu si tshe na vhana kana murafho muswa u gudaho maipfi na luambo lwa murafho wonoyo.

A tshi amba Dressler (1988:22) u sumbedzisa uri maipfi a a dovha a ngalangala musi murado muthihi o salaho e ethe wa luambo lukene a tshi lovha zwa sia maipfi a luambo Iwonolwo a tshi tou sala a tshi wanala mañwalwani a Iwonolwo luambo arali ho vhuya ha vha na mañwalwa a luambo Iwonolwo o vhuyaho a ñwalwa fhasi kana kha vhurendi na dzinyimbo dza vhenevho vhathu. Ndi hezwi zwine ri tshi redza zwe a amba a tshi ñea phambano ya izwo zwe bulwaho afho n̄tha a ri:

Endangered language is one with few or no children learning words of their language and an extinct language is one in which the last native speaker of words or language has died (Dressler, 1988:21).

Maipfi a luambo a a dovha a ngalangala nga mulandu wa ndowelo mmbi vhukati ha miña ine khayo vha vha tshi dzhiela fhasi maipfi a luambo Iwavho na luambo Iwavho lwa ñamuni lune vhaaluwa vha si tame u pfukisela luambo Iwonolwo kha vhana vhavho fhedzi musi vha tshi davhidzana nga tshavho vhaaluwa vhenevho vha vha vha tshi davhidzana nga luambo Iwavho lwa ñamuni ngeno vha tshi davhidzana na vhana vhavho vha tshi shumisa maipfi na luambo lusili. Zwenezwo zwi ita uri maipfi a luambo Iwavho a ngalangale miñani yeneyo nga zwiñku u swika hu sa tsha ambwa luambo lwa ñamuni. A tshi amba Crystal (1995:76) u ri:

This is not usually a sudden event, but a slow process of each generation learning less and less of the subtleties of the language, until it remains only in poetry and song. For example, a family's adults may speak in an older native language, but when they have children, they may not pass on this language, and therefore the words and language die in that family.

Brenzinger (1998:45) a tshi dadzisa zwe Dressler a amba afho nt̄ha a tshi amba nga ha u ngalangala ha maipfi na nyambo u ri:

Word lost and language attrition is a process that affects speech communities where the level of linguistic competence or linguistic proficiency that speakers possess of a given language variety is decreased, eventually resulting in no fluent speakers of the variety. This may affect any language idiom, including dialects and languages. It is the loss of proficiency in a language at the individual level.

Lindsay (1998:47) ndi a sumbedzisaho uri murafho muswa, wone u teaho u hwala vhudifhinduleli ha u vhabona uri maipfi na nyambo zwi sa ngalangale nga u zwi guda ndi wone u re fhasi ha mutsiko nga nt̄hani ha nyandadza mafhungo i itaho uri vha vhone hu si na ndivho kha u guda na u dzhiela nt̄ha nyambo na maipfi zwa luambo lwavho. A tshi zwi sumbedzisa Lindsay u ri:

The younger generation feels the pressure especially strongly; television and movies often send a message that discourages the maintenance of community values, inviting young viewers to join a more glamorous and more commercialized world that has no apparent connection to their native community and its elders and traditions (Lindsay, 1988:47).

Bentley (2010:57) u ri u dzulelana ndi zwiñwe zwine zwa vhanga uri maipfi a luambo vhukati ha nyambo mbili dzi re tsini na tsini a milane hu shume a luñwe luambo lune lwa nga vha lu lwone lu dzhielwaho n̄tha kha dzenedzo nyambo mbili zwi tshi itwa nga zwa polotiki kana lu luambo lu shumesaho kha zwa makwevho. Ndi hezwi zwine a tshi amba nga maipfi awe ra pfa a tshi ri:

Word lost and language death occurs in unstable bilingual or multilingual speech communities as a result of words or language shift from a regressive minority language to a dominant majority language (Bentley, 2010:57).

U khwañthisa zwe bulwaho afho n̄tha, Kulick (1994:4) ndi ane a bula uri n̄dila ine ra bula maipfi musi ri tshi amba luambo i a ḥuñwedzwa na nga n̄dila ine vhane ra dzula navho kana vhane ra vha vhañedzani navho vha bula ngayo maipfi. Izwi ndi zwine zwa nga ita uri maipfi o teaho a luambo a ngalangale zwi songo tea zwi tshi vhangwa ngauri ḥuñwedzo ya mañwe maipfi i songo teaho ndi khulwane u swika ngafhi. Afha fhasi ri tshi redza maipfi awe ri pfa Kulick (1994:4) a tshi ri:

Language also changes very subtly whenever speakers come into contact with each other. No two individuals speak identically. People from different geographical places clearly speak differently, but even within the same small community there are variations according to a speaker's age, gender, ethnicity and social and educational background. Through our interactions with these different speakers, we encounter new words, expressions and pronunciations and integrate them into our own speech. Even if your family has lived in the same area for generations, you can probably identify a number of differences between the language you use and the way your grandparents speak. Every successive generation makes its own small contribution to language change and when sufficient time has elapsed the impact of these changes becomes more obvious.

Diamond (1993:35) a tshi ḡadzisa zwo bulwaho afho n̄tha u ḡadzisa nga u rali:

In most cases, language loss or word loss is a gradual and occurs through the long course of the integration of one society with another via political unification, mobility, intermarriage, or education.

Muñwe wa vhaqivhi vha dzinyambo a vhidzwaho nga ja Woodbury ndi ane a amba uri maipfi a luambo na nyambo zwi a ngalangala nga u luambo Iwonolwo na maipfi a luambo Iwonolwo zwa ḡiwana zwi fhasi ha mutsiko wa u ḡiwana zwi tshi kombetshedzea u ḡanganywa na luambo luhulwane khalwo. Ndi afho hune wa wana vhathu vha luambo lułuku vha tshi kombetshedzea u guda luambo lune lwa vha lusili nga n̄tha ha lwa vhone vhañe. Kanzhi ndi hune na wana luambo Iwonolwo lu tshi mbo tutshela u guda luambo lwa vhone vhañe na zwine khalitsha yavho ya vhonala na u ḡidzumbulula ngazwo. U fana na zwo iteaho ngei Denmark na Turkey sa zwine Woodbury (2006:57) a zwi ambisa zwone afha fhasi.

Far more often, however, words and languages get lost when a community finds itself under pressure to integrate with a larger or more powerful group. Sometimes the people learn the outsiders' language and words in addition to their own; this has happened in Greenland, a territory of Denmark, where Kalaallisut is learned alongside Danish. But often the community is pressured to give up its language and even its ethnic and cultural identity. For an example, the ethnic Kurds in Turkey were forbidden by law to print or formally teach their languages. It has also been the case for younger speakers of Native American languages, who, as recently as the 1960s, were punished for speaking their native languages at boarding schools.

Maipfi a luambo lu sa shumiho kha masia manzhi a zwa vhutshilo, sa zwa polotiki na zwa makwevho a a ngalangala a vho milwa nga ayo a shumiseswaho kha masia manzhi a zwa vhutshilo. Ndi hezwi zwine Crystal (2004:31) a ri:

Speakers of some languages, particularly regional or minority languages may decide to abandon words based on economic or utilitarian grounds, in favour of words regarded as having greater utility or prestige.

U bva kha bugu yavho “The Loss of Language skills”, Lambert & Freed (1982:12) vha sumbedzisa uri luambo na maipfi alwo zwi a ngalangala zwi tshi vhangwa nga mulandu wa u shumiswa ha maipfi a nyambo mbili musi muthu a tshi khou amba mafhungo awe. Nga iñwe ndila muthu a tshi amba mafhungo awe u shumisa maipfi o fhambanaho a nyambo mbili dzo fhambanaho. Ha koni u amba fhungo ja fhelela o shumisa maipfi a luambo luthihi. Hezwi ndi zwine vha zwi vhidza “Language attrition” ine musi vha tshi i talutshedza Lambert na Freed (1982:12) vha ri:

It is the loss of words of first or second language or a portion of that language by individuals. It is more common to speakers who routinely use more than one language thus tending to use both languages in a single sentence.

## 2.6 ZWINE ZWA NGA THIVHELA U NGALANGALA HA MAIPFI NYAMBONI

Hu na mihibulo minzhi yo fhambanaho u bva kha vhasedzulusi na vhađivhi vha dzinyambo nga ha zwine zwa nga itwa kha u thivhela u ngalangala ha maipfi na luambo. Crystal (1995:143) u sumbedzisa uri fhungo ja u vhulunga maipfi na luambo uri zwi sa ngalangale ji ṭoda mutingati vhukati ha vhatu na zwiimiswa u ya nga u fhambana hazwo. U ri a tshi amba a sumbedzisa uri heli fhungo ji ṭoda vhađivhi vha dzinyambo, vhađivhivhi vha “anthropology” na vhane vha vha na dzangalelo uri vha bvisele khagala nyambo u mona na liphasi dzine vha vhone dzi kha khombo ya u xeletwa ha maipfi na u vha khakhathini ya u do ngalangala. Vha dzi gude lwo fhelelaho, vha bveledzise ḥthalusamaipfi dza idzo nyambo, bugu dza ḫivhaluambo dza nyambo idzo, muñwalo na mañwalele a nyambo idzo nahone hu gudiswe vhañe vha nyambo

idzo vhudededzi na vhađivhi vha nyambo uri vha do kona u gudisa vhañwe nga ha maipfi na nyambo idzo.

A tshi isa phanda Crystal (1995:143) u sumbedzisa hafhu uri hu tea u humbelwa muvhuso na zwiimiswa zwawo uri zwi tikedze, u tsireledza na u ḫonifha nyambo dzenedzo dzine dza vhonala dzi kha khombo ya u xelewla nga maipfi na u do ngalangala.

Ri tshi redza zwe a amba Cystal (1995:143) u ri:

Linguists, anthropologists and other interested individuals need, as a minimum, to identify which languages are endangered around the world, to learn enough about each of them to produce a dictionary, a grammar, and a written form of the language, to train native speakers of these languages as teachers and linguists, and to secure government support for protecting and respecting these languages and their speakers.

U ya nga Crystal (1995:149) tshitshavha tshi lilaho u vhulunga na u tsireledza maipfi a luambo Iwatsho na luambo tshi na maga manzhi ane tsha nga a dzhia u fana na zwe zwa itwa kha luambo Iwa Tshihevheru na Tshairishi, dzone nyambo dze dza wana nga maanda thikhedzo u bva kha zwa polotiki na kha zwiimiswa zwo fhambanaho zwa muvhuso na zwi si zwa muvhuso musi nyambo idzi dzi tshi khou dzhenelelwa nga ḫuđuwedzo u bva kha luambo Iwa Tshiisimane.

Vhađivhi vha nyambo vha dovha vha sumbedzisa uri luambo na maipfi alwo zwi a vhulungwa uri zwa sa ngalangale nga u thoma zwikolo zwa ndelazwixele hune vhana vha gudiswa nga luambo Iwavo Iwa ḫamuni nahone nga vhalala vha luambo Iwonolwo

u fana na zwe itea ngei kha ja New Zealand. Kha ja New Zealand, tshitshavha tsha Maori ndi tshe tsha thoma zwikolo zwa ndelazwixele he zwikolo zwenezwo khazwo ha tholwa vhalala vha tshitshavha tsha Maori he vhana vha vha tshi khou funzwa luambo lwa Maori fhedzi, mbekanyamaitele ye vhone vhañe vha i vhidza "Tshiñaha tsha luambo" (Language nests). Mbekanyamaitele iyi, henefha New Zealand, Hawaii na Alaska ndi he ya elela u vhuya u swika kha zwikolo zwa phuraimari huñwe na kha zwikolo zwa sekondari muhumbulo muhulwane wo vha u wa u vhulunga luambo na maipfi alwo. Wade (1999:76) a tshi zwi amba u ri:

In New Zealand, Maori communities established nursery schools staffed by elders and conducted entirely in Maori, called "*kohanga reo*", 'language nests'. There, and in Alaska, Hawaii, and elsewhere, this model is being extended to primary and in some cases secondary school.

A tshi isa phanda Wade (1999:77) u sumbedzisa uri kha ja California vha na mbekanyamaitele yavho ya luambo ine kha vhupo vhune vhalala vha hone vha vho sala vhe vhañuku, vhana vha hone vha tea gudiswa maipfi na luambo lwavho u bva kha vhalala vhenevho vho salaho zwi na mbadelo ḫukhukhukhu i ḫewaho vhenevho vhalala, vhone zwiko zwa maipfi o teaho na luambo lwa vhupo honoho. Hu dovha ha vha na maguvhangano manzhi, dzikhonifarentsi nnzhi na mañwalwa manzhi a ṫuñwedzaho nyaluwo, u tikedza vhathu, zwikolo na zwitshavha kha ndingedzo dzoñthe dzine dza itwa kha u alusa na u thivhela u ngalangala ha maipfi na luambo.

Nga n̄ha ha izwo, vhañivhi vha dzinyambo vha sumbedzisa uri vhasedzulusi vha nga thusedza kha u vhulunga luambo na maipfi na nga u tou shumisa dzividiothaeiphi, dzikhasete na u tou zwi ḫwala mañwalwani lwa tshiofisi na lu si lwa tshiofisi na nga u ita

mupindulelo ho teaho, hu dovhe hu itwe tsenguluso dzo dziaho dza ndivho ya maipfi na milayo ya luambo lwonolwo nahone hu ḫwalwe na ḫalusaiipfi dza luambo.

Researchers make videotapes, audiotapes, and written records of language use in both formal and informal settings, along with translations. In addition, they analyze the vocabulary and rules of the language and write dictionaries and grammars (Wade, 1999:78).

U ya nga David Crystal, a tshi sumbedzisa nga ha zwine zwa nga itwa kha u thivhela u ngalangala ha maipfi na nyambo u sumbedzisa uri zwi nga vha zwo lengaho kha u ita ndingedzo dza u thivhela u sa ngalangala ha maipfi na luambo kha tshitshavha tshine vha<sup>ne</sup> vha luambo vha nga vha vhe vha<sup>ku</sup> kana vho aluwesa kana tshitshavha tshenetsho tshi si na dzanangalelo <sup>la</sup> u vhuedzedza nyimele ya luambo Iwatsho ngonani. Honeha zwi a konadzea u ita mvusuludzo ya luambo na maipfi alwo lwa vha na vhutshilo vhuswa.

U ya nga Crystal (1999:3) hu na maga ane arali a tevhelwa, luambo na maipfi alwo zwi nga vha zwo tsireledzeaho na u vhulungea. U ri <sup>l</sup>iga <sup>l</sup>a u thoma ndi <sup>l</sup>a uri tshitshavha thone tshi<sup>ne</sup> tshi tea u tenda kha u <sup>d</sup>idzhenisa kha uri luambo na maipfi alwo zwi khou tea u vhulungwa na u tsireledzwa. Arali zwa sa ralo ndingedzo dzoth<sup>e</sup> dzine dza nga itwa kha u tsireledza maipfi na luambo ulwo zwi <sup>do</sup> vha u <sup>d</sup>inetisa.

A tshi amba nga <sup>l</sup>ili <sup>l</sup>iga Crystal u sumbedza uri zwitshavha zwinzhi ndi zwi sa tami maipfi na nyambo zwadzo zwi tshi vha zwo vhulungeaho na u tsireledzea, a vha <sup>d</sup>idini ngazwo hezwo. Zwine vhone vha<sup>ne</sup> vha takalela zwone ndi u <sup>d</sup>ivhona hu u fha<sup>dw</sup>a nga u dzhenelawa nga nyambo na maipfi asili, nyambo na maipfi ane vhone vha a dzhia e o dzikaho, nyambo dzi vha <sup>ne</sup>aho mishumo na matshilele a vhonalah e a maimo a n<sup>th</sup>a. Hezwi ndi zwine Crystal a ri kuhumbulele ukwu ndi kune kwa tea u <sup>t</sup>honifhiwa honeha ndi kune a ku tei u sokou litshiwa kwo ralo ku sa itelwi khaedu ya u ku shandukisa mihumbuloni ya vhathu. Hezwi ndi zwine ene mu<sup>ne</sup> Crystal (2001:7) kha nyambedzano yawe na Jack Scholes a zwi vhea nga u rali, “we must remove this linquistic apathy within such communities”.

A tshi isa phanda u ri hu tea u vha na u sumbedza ḥthonifho dza nyambo dzi vhonalaho sa dzone ḥthukhu. A tshi isa phanda u eletshedza uri hu vhe na ndambedzo i itwaho i kha sia ja masheleni uri hu ḥo kona u thomiwa mabudo, hu ḥo kona u wana na zwishumiswa na u ḥo pfumbudzwa ha vhadededzi vhane vha ḥo thusa kha u gudisa zwitshavha kha u vhulunga na u tsireledza maipfi na nyambo nga u fhambana hadzo. A tshi isa phanda Crystal (1999:3) u ri:

In huge number of cases, there need to linguists, to get on with the basic task of putting words and language down on paper. That's the bottom line, isn't, getting the language and its words documented, recorded, analyzed, written down.

Kha u ita izwo zwothe zwe bulwaho afho n̄tha Crystal u sumbedzisa uri zwothe zwi na ndivho. Ndivho ya u thoma ndi ya zwa pfunzo, uri vhathu vha kone u vhala na u guda nga ha luambo Iwavho vhunga lu tshi ḥo vha lu tshi vho wanala mañwalwani. Ndivho ya vhuvhili u sumbedzisa uri, sa zwine ra ita ri tshi lila u vhulunga na u tsireledza zwothe zwifuwo na zwimela kha u fa, u fa na u ngalangala ha maipfi zwi fhungudza vhuhulwane ha shango ḥashu, vhuhulwane siani ja zwa u ḥalifha na ḥivhazwakale ya lushaka na u ndivho ya khalitsha ya lushaka Iwonolwo. Crystal (1999:4) a tshi sumbedzisa vhuhulwane ha luambo kha u vhulunga khalitsha u ḥadzisa nga uri, “every language and its words is a temple in which the soul of those who speaks it is enshrined”.

## 2.7 THYIORI DZIKWAMAHU U NGALANGALA HA LUAMBO NA MAIPFI ALWO

Vhađivhi vha nyambo vha fanaho na David Crystal vha bula uri luambo na maipfi alwo zwi a ngalangala zwi tshi itwa nga n̄thani ha uri vhañe vha luambo vhone vhañe vha tou funa lu tshi ngalangala, vha sa zwi iti tshithu nge vha vhone lu tshi nga a si lwa ndeme,

vha tendelela hu tshi dzhenelala maipfi a nyambo dzisili, dzine kha vhone vha vhona dzi nyambo dzo vuđaho, nyambo dzine musi vha tshi dzi amba na u bula maipfi adzo vha pfa dici tshi vha vhea nt̄ha, nyambo dzine vhone vha pfa dici nyambo dza mishumo. Kha avha ndi vhane arali zwa sa tou bva kha vhone vha vhauri vha tama u shandukisa nyimele ya maipfi na luambo Iwavho, ndingedzo dzothe dzine dza nga itwa kha u vhuedzedza nyimele iyi hu do vha u qinetisa. U ri a tshi zwi bula Crystal (2001:7) a ri:

First of all, there has to be a willingness on the part of the people themselves to save their language. It is only possible to remove the linguistic apathy in a community if they stand up on their own and say "We must save our language." I call this the "bottom up factor."

Musi hafhu ro sedza liñwe liga line ra nga thivhela hafhu u ngalangala ha maipfi na luambo, Crystal (2001:7) u dovha a sumbedza hafhu zwine arali ri tshi khou tou pindulela ra nga ri ndi ndingedzo ya u bva nt̄ha ri tshi ya fhasi. Kha liga ili hu sumbedzwa uri arali zwa sa thoma u bva kha muvhuso, u bva hanengei nt̄ha khawo wo shumisa ndayotewa ine ya ombedzela tsireledzo ya luambo na maipfi, nga u shumisa mivhusoyapo na u shumisa zwiimiswa zwi ngaho zwikolo, a hu na maipfi a luambo na nyambo dzine dza nga lalama arali zwa sa thoma nt̄ha muvhusoni.

Kuñwe kuhumbulele ndi ku sumbedzisaho uri u vhulunga na u tsireledza maipfi na luambo ndi zwi duraho vhukoni. Hu tea u vha na vhađivhi vha konaho u tsireledza na u vhulunga luambo na maipfi alwo. Vha sengulusa luambo, qivhaluambo yalwo ya ñwalwa fhasi, tlulusaipfi dza luambo dza ñwalwa, zwit̄ori zwa luambo Iwonolwo zwa ñwalwa fhasi na u rekhodiwa fhasi uri zwi do kona u funziwa. Hezwi zwa amba uri hu do tea u vha na vhadededzi vha u funza, hu do vha na u gudiswa ha vhadededzi uri vha

tea u funza hani nahone hu vhe na zwishumiswa zwine zwa do shumiswa kha u funza na u guda.

Sandra J. S, (1999: 7) ene a tshi bvisela khagala kuhumbulele kwawe nga ha ndivho ya maipfi na luambo lwa ḳamuni nga thyiori yawe “*Communicative Language Teaching*” u sumbedzisa uri nyambo dzisili dzi gudisea khwiṇe kha ḓwana arali e na ndivho yo fhelelaho ya maipfi a lumbo lwawe lwa ḳamuni. A tshi isa phanda u ri:

Language is seen as a social tool that speakers use to make meaning; speakers communicate about something to someone for some purpose,either orally or in writing.

Izwo two bulwaho afho n̄tha ndi zwi khwaṭhisaho vhut̄hogwa ha ndivho ya maipfi na luambo lwa ḳamuni kha vhatu vhot̄he hu tshi katelwa na vhana.

A tshi isa phanda Sandra J. S, (1999: 7) u sumbedza uri ndi nga maipfi na luambo lwa hayani hune ndivho na vhukoni ha ḓwana ha kona ḳivhonadza kha tshiṇwe na tshiṇwe tshire a ita.

S a n d r a J. S, (1999: 8) u dovha a sumbedza uri luambo na maipfi alwo ndi zwone zwi fhaṭaho mvelele ya lushaka luṇwe na luṇwe, zwenezwo lushaka lu sa ḳivhiho luambo na maipfi alwo lu xedza mvelele.

A tshi fhedzisia u ombedzela uri ndi zwa ndeme uri vhana vha ṭuṭuwedzwe u ḳidzhenisa kha vhunzhi ha zwithu zwi lilaho u shumiswa ha luambo kha zwikhala zwinzhi zwa u guda. Ri tshi redza zwe a amba ri pfa Sandra J. S, (1999: 7) a tshi ri: “It is essential that learners be engaged in doing things with language—that is, that they use language for a variety of purposes in all phases of learning”.

## **2.8 MVALATSWINGA**

Kha ndima iyi ho bviselwa khagala zwine vhaňwe vhaňwali, vhasedzulusi na vhađivhi vha dzinyambo vha amba zwone musi ho sedzwa kungalangalele kwa maipfi na nyambo. Ndeme ya uri luambo lu shanduke, na zwine nyambo nga u fhambana dza alusa luambo ngadzo dzo bviselwa khagala. Ho bviselwa zwivhangi zwa u ngalangala ha maipfi na maga ane a nga tevhelwa musi hu tshi lilwa u thivhela nyimele dzi itaho uri luambo lu ngalangale na u xedza maipfi. Ho sumbedziswa vhuđhogwa ha zwitshavha zwone zwiđe uri mafhongo a u vhulunga maipfi avho na luambo lwavho zwi bva kha vhone vhađe, arali zwa sa thoma kha zwitshavha zwone zwiđe ndingedzo dzođhe dzine dza nga bva kha masia ođhe nga u fhambana hu đ do vha u đinetisa. Muvhuso na wone u tea u đidzhenisa lwo fhelelaho kha u vhone uri maipfi na nyambo dzi shumiswaho a dzi khou dzhielwa fhasi u thusedze na nga masheleni, na nga u pfumbudza vhadededzi vha u đ gudisa zwitshavha kha u tsireledza luambo na maipfi alwo.

## **NDIMA YA VHURARU**

### **3 MADZINA O NGALANGALAHO KHA TSHIVENDA**

#### **3.1 MVULATSWINGA**

Kha ndima iyi hu ḋo bviselwa khagala madzina ane a vhonala a tshi khou ngalangala kha luambo lwashu lwa Tshivenda. Madzina ane a vhonala a sa tsha shumiswa kana u shumiseswa nga vhudalo hu na uri o vha o tea u vha a tshi kha ḋi shumiswa. Hu ḋo bviselwa khagala uri ndi ngani maipfi ayo a tshi vhonala a sa tsha shumiseswa, nahone arali hu na ane a khou shumiswa vhudzuloni hao zwi ḋo bviselwa khagala. Madzina ayo a tshi bviselwa khagala a ḋo bviselwa khagala nga u tou a khethekanya nga zwigwada. Hu ḋo vha na madzina a zwishumiswa zwinzhi nga u angaredza, hu tshi ḋo angaredzwa zwiliwa, mitshelo, zwifuko na zwiñwe. Hu ḋo dovha ha vha na madzina a angaredzaho na maitele a zwithu.

#### **3.2 MADZINA O NGALANGALAHO KHA SIA LA KUMALELE KWA TSHIVENDA**

U ya nga Milubi (1984:128) kumalele kwa Tshivenda, u fana na kha dziñwe tshaka ku na luambo lwa hone, luambo lu shumiswaho lu songo ḋoweleaho, luambo lu shumiswaho heneffo kha nyimele ya lumaloni. Luambo ulwu lu katela masheleni a bviswaho musi hu kha mishumo yeneyo zwiambaro na zwiliwa zwi liwaho misi yeneyo ya mbingano.

Kha mbekanyamushumo ya tshititshi tsha Phalaphala, muñwe wa dziphurofesa vho no yaho u awela vho sumbedzisa zwinzhi nga ha maipfi ane a khou ngalangala kha Tshivenda. Vho kwamavho na maipfi kha sia ja zwa mbingano. Vha tshi amba vho

sumbedzisa uri vhana vha musalauno maipfi a fanaho na aya a tevhelaho ndi ane a vha nga a ḋivhi vhunga a sa tsha shumiswa ano mađuvha.

Hu na tshelede ine ya bviswa musi muthu a tshi thoma u mala musidzana, **mapfangannyi** (Milubi,1984:128).Vhathu vhanzhi ano mađuvha a vha i ḋivhi uri ndi **mapfangannyi**. Ipfi iļi ḥo ngalangala ngauri ano mađuvha tshelede vhomakhulu vha tou ta gemo ḥuthihi ḥihuluhulu zwa vha zwo fhedzana. Masheleni manzhi u ya nga misho ya mamalele a hu tshe na.

**Luambiso**, hei ndi tshelede ine ya bviswa musi vha muṭa vha tshi ḋivhiga uri vho tama u mala kha muṭa mukene. Musi vha muṭa vho tama khomba muṭani mukene, vha a rumela ḥendila wa u tshimbidza mafhungo eneo a u ambisa khomba. Vha tshi ya muṭani wa khomba yeneyo vha ḥuwa na tshelede ya luambiso. Masheleniaya ha tsha bviswa musi hu tshi itwa zwa u ambisana vhunga ano mađuvha muṭhannga na khomba yawe vha tshi vha vhone vhaṇe vhane vha ḋitshimbidzela mafhungo avho. Dzina iļi ḥa **luambiso** a ḥi tsha shumiswa, nga n̄thani ha zwenezwo ipfi iļi ḥi khou ḥothela milomoni ya vhathu.

Musi mukwasha a tshi ḥoda u dzhena muđini wa vhomakhulu ha sokou dzhena a tshi zanyuka lini, hu na masheleni ane a tea u thoma u a bvisa a konaha u tendelwa uri a kande miṭa ya vhomakhulu wawe, hei ndi ine nga tshikale ya vha i tshi vhidzwa **khandamuṭa** (Milubi,1984:128). Ano mađuvha a hu tsha bviswa tshelede ya dzina iļi vhunga ano mađuvha mukwasha na khomba yawe vha tshi sokou dzhena vha tshi zanyuka vhomakhulu vha sokou vhone nga goloi muṭani huňwe na u ḋivhadzwa vha songo ḋivhadzwa kana ho sokou pfi ndi khou vhuya na mueni nga uyo wa khomba ya hone.

Mukwasha u ḋo ri o no tendelwa u kanda mita ya vhomakhulu, a ḋo di dovha a bikelwa zwiliwa hafhu a la, kanzhi vhakwasha vha tshi la zwiliwa ha vhomakhulu a vha li vha fhedza lini, vha a sia. Zwiliwa zwo salaho musi vhakwasha kana ene muqe mukwasha o zwi sia zwi na dzina. He li dzina a li tsha ambiwa ano mađuvha, lo ngalangala. Dzina ili ndi **makokosha**, a li tsha shumiswa ngauri ano mađuvha mukwasha ha tsha dala ha vhomakhulu a edela kana lwa u dzula hone, ano mađuvha vhakwasha vhunga vhe vhatu vha zwikhuwani, vha vhuya na vhabumakadzi vha vhuyela dzhodelani vha edela hone. Zwenezwo **makokosha** ha tsha wanala, ndi ngazwo na dzina ili li tshi khou ngalangala.

Hu na **khumbelatshiashi**, ano mađuvha tshelede iyi vhomakhulu a vha tsha i wana, na u i divha a vha i divhi vhunga kha murafho une ra vha khawo tshelede iyi a i tsha bviswa vhunga khomba dzi tshi dzulela u dalela vhatanganha vhadzo zwifhinga zwothe nga hune vha funa ngaho. Dzikhomba a dzi tsha tou humbelwa nga vha vhuhadzi sa zwiла kale he dza vha dzi tshi tou humbelwa uri dzi de dzi dale vhuhadzi, vha do ri vho humbelwa, vhomakhulu vha do konaha u nyaga tshelede ya **khumbelatshiashi**, tshelede ine ya badelwa musi khomba i tshi humbelwa nga vha vhuhadzi (Makuya & Mudau, 1989:84).

Mukwasha arali e na zwa ḡalani dzawe, arali a tshi tama u takadza vhomakhulu wawe vhunga vho mu bebelwa musadzi, u a mbo di ḡekedza vhomakhulu **dingamela**. Hei ndi kholomo ine mukwasha a i sumba vhomakhulu uri vha diile. Ipfi ili vhatu a vha li divhi vhunga maitele aya a sa tsha itiwa. Vhakwasha vha ano mađuvha a vha na zwifuwo sa vha la vha kale.

Musi mukwasha o ima zwavhuđi a sa tambuli, a na zwa ḡalani dzawe. O fuwa zwifuwo zwavhuđi, arali a tshi zwi funa u takadza mme a musadzi wawe vhunga vho mu bebelwa musadzi, a nga vha ḡea **nzadze**, hu u livhuwa hafhu u bebelwa musadzi. Makuya na

Mudau (1989:86) vha tshi ḥalutshedza **nzadze** vha ri ndi kholomo i no ḥewa mme a mufumakadzi nga mukwasha, i si ya u ḥavha lini, ya u fuwa. Ano maጀuvha maitele aya ha tsha wanala. Vhomme vha vho tou rengelwa zwifhiwa zwi fanaho na mimodoro na zwiṅwe. Ndi ngazwo ili ipfi ḥo ngalangala milomoni ya vhathu.

Mukwasha ha sokou sumbedzwa khomba yawe nga mahala lini, hezwi ndi iጀa misi muጀhannga a tsha ḫi ambiselwa khomba, musi vha tshi khou sela na u pfunda mukwasha o vha a tshi ri u lila u vhona khomba yawe a tea u thoma u bvisa masheleni a u mu vhona na uri a kumedzwe ene tshoጀhe. Tshelede iyi i na dzina ḥo teaho, ḥine ngauri ano maጀuvha mukwasha na khomba yawe vha dzulela u vhonana hoጀhe dzina ḥa tshelede iyi ḥi khou ngalangala, ndi tshelede ino vhidzwa **musumbuluwo** (Makuya & Mudau, 1989:84).

Musi mukwasha a tshi vhinga khomba yawe, misho yoጀhe ya lumalo yo no khunyelela, ha sokou mu dzhia lini, u bvisela vhomakhulu nngu kana mbudzi vha ralo u ḫikanda ngayo, hei nngu kana mbudzi i na dzina ḥo teaho ḥa u i vhidza, ndi **tsindelamavu**. Dzina ili a ḥi tsheho, ḥo ngalangala vhunga ano maጀuvha ho no sala zwa minyanya ha ḫodwa na vhathu vha u bika ha bikiwa ha ḥiwa nga vhathu vhoጀhe vha shango. Vhomakhulu **tsindelamavu** a vha tsha dici wana.

Vhaጀwe vhanna kale vho vha tshi dzhia vhafumakadzi vha dzula navho vha songo vha dzea, vha ḫi dzula muጀi wa fhatwa wa tshena. Mufumakadzi uyo ane a dzula na munna wawe a songo mu dzea u na dzina ḥine a vhidzwa ngalo. Vho vha vha tshi mu vhidza **mutolwa**. Ano maጀuvha dzina ili a ḥi tsha vhidzwa muthu vhunga ḥi tshi pfala ḥi sa ḫanganedzei. ḥi khou ngalangala tshoጀhe.

Arali zwa vhuhadzi zwa sa tshimbile, vhunga vhuhadzi vha tshi ndi ḥama ya thole ya fhufhuma ri a fhunzhela, khomba iyo vha vhuhadzi vha tshi pfa uri hai, uyu a si musadzi

wa tshithu, vha a muhumisela ha vhabebi vhawe. A vha tsha mu ḥoda ḥthamusi two bva nga n̄thani ha zwiito zwawe zwi sa ḥanganedzei sa vhudzhulumba kana a tshi nga vha a tshi khou buba a songo ḥohola, musi a tshi humiselwa hayani hawe u humiselwa na tshelede ya **beletschedzo**. Tshelede iyi ano mađuvha a i tshe ho ngauri vhone vhañe vhasidzana vha tshi pfa zwi tshi vhavha vha sokou doba thundu dzavho vha ḥidzhenela dzigoloini dzavho vha ḥihumela ha vhabebi vhavho. Vhomakhulu a vha tsha wana tshelede ya **beletschedzo**.

U malwa ha khaladzi two vha zwi tshi thusa khaladzi wa mutukana. Khaladzi o vha a tshi malwa kale nga kholomo, kholomo dzenedzo dza thusavho khaladzi awe uri a malevho wawe musadzi. Kholomo hedzo dzo vha dzi na dzina ḥadzo. Huñwe two vha zwi tshi ḥi nga arali o malwa nga masheleni, masheleni eneo kana kholomo dzenedzo dzo vha dzi tshi vhidzwa nga dzina ḥo teaho, dzo vha dzi tshi vhidzwa **dzekiso**. **Dzekiso** ndi kholomo kana masheleni ane e khaladzi wa musidzana o maliswa ngao masheleni ayo kana kholomo idzo dza malela khaladzi awe mufumakadzi. Ano mađuvha a hu tshe na zwa **dzekiso** vhunga vhañannga vhone vhañe vha tshi vho tou ḥishumela. Dzina il̄i ḥo ngalangala na murafho wo fhiraho we wa vha u tshi ita zwa **madzekiso**.

Madzina othe o bulwaho afho n̄tha a nga angaredzwa nga ḥebulu i tevhelaho afha fhasi:

### Thebulu 3.2

| Maipfi                | Kilasi ya dzina | Thalutshedzo | Kuvhumbelwe  |
|-----------------------|-----------------|--------------|--|
| <b>1 Mapfangannyi</b> | 6 (Ma-)         | Tshelede     | Thangi+liiti +phiriphozishini+ lihudzisi.<br>Ma-+ pfa + nga + nnyi.      |
| <b>2 Luambiso</b>     | 11 (Lu-)        | Tshelede     | Thangi+mudzi + muengedzo+ pfalandothe ḥaphuwi.<br>Lu-+-amb- + -is- + -o. |
| <b>3 Khandamiṭa</b>   | 9 (N-)          | Tshelede     | Thangi+liiti + dzina.<br>N-+kanda+ miṭa.                                 |

|                           |         |              |  |
|---------------------------|---------|--------------|--|
| <b>4 Makokosha</b>        | 6 (Ma-) | Zwi̥liwa     | Thangi+li̥iti + pfalando̥the<br>thaphuwi.<br>Ma-+kokot + -a.                   |
| <b>5 Khumbelatshiashi</b> | 9 (N-)  | Tshelede     | Thangi+li̥iti + dzina.<br>N-+humbela + tshiashi.                               |
| <b>6 Dingamela</b>        | 5 (Li-) | Kholomo      | Thangi+mudzi + pfalando̥the<br>thaphuwi.<br>Li-+ingamel- +-a.                  |
| <b>7 Nzadze</b>           | 9 (N-)  | Kholomo      | Thangi+mudzi +<br>pfalando̥the thaphuwi.<br>N-+-dzadz-+-e.                     |
| <b>8 Musumbuluwo</b>      | 3 (Mu-) | Tshelede     | Thangi+mudzi + pfalando̥the<br>thaphuwi.<br>Mu-+-sumbuluw- + -o.               |
| <b>9 Tsindelamavu</b>     | 9 ( N-) | Nngu/ Mbudzi | Thangi+li̥iti + dzina.<br>N-+ sinda + mavu.                                    |
| <b>10 Mutolwa</b>         | 1 (Mu-) | Musadzi      | Thangi+mudzi + muengedzo+<br>pfalando̥the thaphuwi.<br>Mu-+-tol- + -w- + -a.   |
| <b>11 Beletshedzwo</b>    | 5 (Li-) | Tshelede     | Thangi+mudzi + pfalando̥the<br>thaphuwi<br>Li-+-fheletshedz- + -o.             |
| <b>12 Dzekiso</b>         | 5 (Li-) | Tshelede     | Thangi+mudzi + muengedzo +<br>pfalando̥the thaphuwi.<br>Li-+-dze- + -is- + -o. |

### 3.3 MADZINA O NGALANGALAHO KHA SIA LA ZWI̥LIWA KHA TSHIVENDA

Kha bugu yawe Makuya na Mudau (1989:81) vha sumbedzisa u ri:

Kha Tshivenda u bva na kale na kale Vhavenda ndi vhathu vhe vha vha vhe na zwi̥liwa zwavho zwa sialala. Zwi̥liwa izwo zwo ngalangala na murafho wa vhalala, a vho ngo sia vho gudisa murafho une wa khou sala uri zwi̥liwa izwo zwi vhe zwo vhulungeaho. Zwi̥liwa izwo zwo vha

zwi na madzina azwo u ya nga u fhambana. Nga nt̄hani ha u dzhenelela tshothe ha zwiliwa zwa vhukovhela kha murafho uno, madzina a zwiliwa zwashu o ngalangala.

Madzina ayo hu katela a tevhelaho afha kha mafhundo aya:

Musi vhana vhe mabephani a fanaho na zwikona, zwifasini na huñwe ho fhambanaho, vhabebi vhavho vha vha isela zwiliwa zwa u ja vha tshi itela u fhodza ndala. Hezwi zwiliwa zwi na dzina ɿazwo, zwi vhidzwa **milosho**. Ano maðuvha a hu tshe na **milosho** ngauri arali ha vhuya ha vha na mabepha hu dzula ho ðala vhathu vha u rengisa. Vhana vha fariswa masheleni a si na vhukono. Hezwi zwi itisa uri dzina ja **milosho** li ngalangale, vhathu a vha tsha li ðivha, vhudzuloni haþo hu vho shuma mbuvha.

Kale musi shango li tshe ðo lala, vhuthu vhu tshe ho fhaþela kha vhathu, hu tshe na u shumisana u fana na zwa u ramba madavha. Vhathu vhe davhani ja mukene, li nga vha davha ja u þahula, ja u umbula nduhu kana ja u remulula maakhatho. Vhashumi avho vha davha vho vha tshi iselwa zwiliwa vhe henengei davhani uri vha je vha netuluwe. Zwiliwa izwo zwe vha zwi tshi vhidzwa **mifaelo** (Makuya na Mudau, 1989:85). Zwa zwino a hu tshe na zwiliwa izwi vhunga vhathu vha sa tsha ita zwa madavha. Vhathu vha vho tou humbel a vhathu vhane vha ðo vha badela masheleni a si na vhukono. Ndi ngazwo ipfi ili ja **mifaelo** li sa tsha shumiswa, ðo ngalangala.

Musi mufumakadzi a tshi bika vhuswa a tshi bikela munna wawe, musi a tshi ðoda u avhela kha ndilo ya munna wawe u thoma a avhela vhuñwe thungo a kona u avhela ndiloni ya munna wawe. Vhuswa hovhuja ho vha hu na dzina ɿaho. Dzina ɿaho vhu vhidzwa **mulingo**. Vhañwe kha mañwe mashango a no nga Tshaulu, Halambani na Gunda vha vhu vhidza **mutangaufa**. Zwa zwino vhafumakadzi vha vho sokou avha na u bvisela thungo **mulingo** u songo bviswa. Ano maðuvha vhuswa uvhu a vhu tsheho vhunga vhathu vha tshi vho ñela dzitafulani vhoþe nahone muñwe na muñwe a tshi vho tou ðiavhela u shavha u sa tambisa zwiliwa nga u avhela muthu zwiliwa zwinzhi zwine a

do ḥa a sa fhedze. Tshiñwe hafhu ndi tsha uri ano mađuvha vhabumakadzi a vha tsha vhone vha bikelaho vhanna vhavho hu bika vhathusi vho tou hiriwaho vha no badelwa masheleni a si na vhukono.

**Munamba** ndi vhuswa vhu no bikwa nga mafhi, a nga vha mafhi a kholomo. Ndi vhuswa he ha vha vhu tshi ḫifha vhukuma, ho vha hu si na ane a sa vhu fune. Ndi ngazwo na murero, mmbwa munamba i a u funa i ro shaya mubikeli wo vhuya wa vha hone. U funwa nga muñwe na muñwe vhuswa uvhu ndi zwe zwa vha zwi tshi sumba u ḫifha haho. Vhuswa uvhu a vhu tsha bikwa vhunga ano mađuvha mafhi a tshi vho tou rengiswa mavhengeleni nga masheleni a si na vhukono, na uri vhathu a vha tsha fuwa, zwa mbo ita uri ipfi ḫili ḫi ngalangale, a ḫi tsha ambwa nga n̄thani ha uri a vhu tsha bikiwa.

Ano mađuvha vhathu a vha tsha lima nga maanda. Naho vho sala vhane vha tsha ḫi lima fhaļa na fhaļa kha miñwevho mivhundu, mavhele ane vha a kaña vha a dženisa mađuluni. Vhañwe ano mađuvha vha isa dzisaga dza mavhele avho zwigayoni vha dzhia migayo ngadzo. Ano mađuvha a hu tshe na u vheya mavhele zwisikuni. Tshiiłisi hu uri mavhele a zwisikuni a bva e matswumatswu nga n̄thani ha muunda. Kale vhathu vho vha tshi vhulunga mavhele avho zwisikuni. Vho vha vha tshi bika vhuswa ha **madoni** nga mavhele aya. **Madoni** ndi vhuswa vhune ha bikiwa nga vhukhopfu vhu ha mavhele a tshi bva tshisikuni (Milubi,1984:123). U sa tsha bikwa ha **madoni** ano mađuvha zwo mbo ita uri ipfi ḫili ḫi mbo ngalangala.

**Nzingi** a i tsha siiwa khalini ya u bika. Hezwi ndi zwine zwa itwa nga n̄thani ha uri zwi nga nga u vhonala hu u tambisa mugayo arali muthu a tshi nga bika vhuswa vhuñwe ha sala khalini madzuloni a uri a ri u bika a avhele vhathu vhuswa uho vhu fhele. **Nzingi** ndi vhuswa he nga tshikale ha ri musi mufumakadzi o bika a tshi avha a sia vhuñwe khalini (Milubi,1984:123). Ano mađuvha a hu tshe na izwo. Vhañwe vhe zwo vha zwi tshi itwa ngauri ha sa vhe na zwa u vhea vhuswa ho salaho. Ano mađuvha naho ha

sala hu na zwinzhi zwa u vhu vhea. A hu tshe na ane a kha ḋi shumisa ipfi ijl̄a **nzingi**. Lo ngalangala tshoṭhe milomoni ya vhathu.

Kha Tshivenda ri na vhuswa he kale vha vha tshi bika nga vhukhopfu ha mbuyu kana maramba. Ndi vhuswa he ra vha ri tshi tou ḥa dzithumbu dza tou rwee! Ano mađuvha vhuswa uvho a vhu tsha bikiwa, na vhukhopfu ha mbuyu a hu tshe na ane a kha ḋi vhu ita, zwi ḋi nga na dzone mbuyu murafho uyu muswa a vha dzi ḋivhi nga nn̄da ha henengei Vhon̄iani. Ri sa tsha amba maramba, zwa zwino a ri tsha wana huna vhane vha kha ḋi ḥa maramba, vhañwe na u a ḋivha a vha a ḋivhi. Vhuswa uvhu ho vha vhu tshi vhidzwa nga dzina ḥa **phwambwali**.

Musi tshilimo tsho swika, hu hone ḫhangā dici tshi hwalwa na hatsi ḫwana a tshi khou mamela lurumbu nga n̄thani ha tshilimo, mbeu dza u gobela dzo lugiselwa hu tshe na tshifhinga. Mavhele ane a thoma u zwalwa musi mvula dza u thoma tshilimo dzo na a na dzina ḥa hone. Na kale na kale vho vha tshi zwi ḋivha uri vha khou ya u zwalwa **ñombekande**. Mavhele aya o vha a tshi vhidzwa ñombekande ngauri o vha a tshi kandekanyiwa nga kholomo vhunga dzo vha dici sa liswi vhuria (Makuya & Mudau 1989:85). Dzina ijl̄a **ñombekande** a ḥi tsheho lo ngalangala ngauri na zwifuwo ano mađuvha two tou sala fhaļa na fhaļa, vhathu vha vho tou ita mabulasi hune zwifuwo zwavho zwa fula two valelwa. Na vha no lima masimu avho ano mađuvha vho a dzharaṭela lune zwifuwo a zwi tsha dzhena.

Zwifhinga zwa u kaṇa mavhele musi two swika, mañwe a a vhewa mađuluni mañwe a tshi vhewa zwisikuni. Hu na mañwe a mavhele ane madzuloni a u a vhea zwisikuni na mađuluni kana u a kuvhula, Vhavenda vho vha tshi a dzhia e dzikhula vha a bika o oma o tou tee! Enea mavhele o vha a tshi vhidzwa **mpauluso** (Makuya & Mudau, 1989:84). Vhathu vha zwino a vha tsha a ḋivha ngauri na u limiwa a hu tsha limiwa, naho ha limiwa a vha humbuli u ita **mpauluso** vha nga namba vha tou hadzinga tshikoli kana ha itwa mathuthu. **Mpauluso**, ipfi ijl̄a a ḥi tsheho lo ngalangala.

Nga nn̄da ha mpauluso, kha Tshivenda hu dovha ha vha na mañwe a mavhele a tshikoli ane a bikiwa zwenezwi vhathu vha kha khakhathi dzavho dza u kaña, aya a bikiwa a omiswa, aya one o fhambana na mpauluso vhunga aya a tshi vha e kha tshiiimo tsha dzithoro hu si dzikhula. Aya ndi ane a vhidzwa **thusa**. Ano mađuvha ho sala makipukipu a tshikuwa. Ipfi ili ja **thusa** lo xela, lo ngalangala a li tsha ambwa.

Mavhele haya a u kaña a a fhambana u ya nga mivhalavhala yao naho o gobelwa nga nga mbeu nthihi. A tshi fhambana a fhambana nge mañwe a do ri a tshi oma a oma e matswuku ngeno mañwe a tshi oma e na mivhala mitswu na mitshena. U fhambana honohu u ya nga mivhala zwi dovha zwa ita uri na madzina ao a fhambane. Ri na ane ra a vhidza **gororo**, aya ndi mavhele ane a tshi oma a oma e matswuku. Ndi one ane ra shumisesa kha u bika vhuswa vhula ha mutuku vhutswuku. Mavhele ane e a tshi oma a oma e na mivhala mitswu na mitshena ndi ane ra vhidza **thoñwane** (Makuya na Mudau, 1989:81). Madzina aya ha tsheho, o ngalangala milomoni ya vhathu. O ngalangala ngauri na mabulasini vha tshi kaña a vha vhuyi vha zwi londa lune vha nga twa vha tshi zwi dzhiela nt̄ha.

Kha mafhuri ri vha na **mpale**, aya ndi mafhuri ane a tshi bva u kañiwa a dzhiwa a fhandulwa a bviswa makunzwu ao a omiswa ḫuvhani. A de nga murahu ha tshifhinga vha do kona ha u do a bika a liwa. Nga nn̄da ha mpale, kha Tshivenda ri dovha hafhu ra vha na **makokovhi**, aya one ndi makanda a mafhuri o sendiwaho a omiswa. Zwa zwino a hu tshe na mpale na makokovhi. Ndi zwone zwine maipfi aya a khou ngalangala ngazwo. Arali mafhuri a vha hone vhathu vha humbula thophi na u ja vho ḫanganyisa na zwiñwe zwiliwa.

Musi ndala yo wa shangoni hu si na zwiliwa Vhavenda zwo vha zwi tshi vha kondela u tou ḫavhanya vho sika nga ndala. Ho vha hu tshi vha na mitshelo minzhi ine vha i shumisa u ḫitela zwiliwa. Mbula, sa tsumbo dzo vha dzi tshi dobelwa dza sindiwa dza ḫanganyiswa na mađi małuku, dza mbo ita vhuswa havhuđi vhune nga dzina ho vha vhu

tshi vhidzwa **tshiṭakada**. Ano mađuvha a hu tshe na vhuswa ha lushaka ulu vhunga na murafho wo salaho na mbula u sa dzi ḋivhi. Ipfi iļi la **tshiṭakada** ĥo ngalangala tshoħħe nga nħħani ha u sa tsha itwa hatsho.

Ila misi vhanna vha tsha ḋi shambila kule ha mashango, he vha vha tshi tou tshimbila nyendo ndapfu nga milenzhe vha tshi ya fhethu hu ngaho sa ngei Khimbini nga vhukule, vho vha tshi itelwa mbuvha ine vha ḋo tshimbila vha tshi ja u vhuya u swika hanengeo i songo fhela. Zwiñwe zwa zwithu zwe vha vha vha tshi itelwa zwone sa mbuvha hu katela **tshimbundwa**. Hafha Vhavenda vho vha vha tshi dzhia vha sinda nħduhu thungo, vha dzhia vha sinda na tshikoli thungo, zwa vha lopuse, vha dzhia vha zwi ḥanganyisa zwa shashiwa nga mađi maṭku zwa vhumbwa zwa farana zwo shelwa na mađi. Tshiļiwa itsi a si u ḋifha hatsho, vha tshi ja vha tou pedula nga zwiṭku, tshipida tshiṭukuṭuku tshi furisa vhukuma, u bva hafho wa vhuya wa tou ja u ḋo dzulela u nwa mađi u sa tsha pfa nħala. Ndi ngazwo Vhavenda vho vha vha tshi kona u tshimbila lwendo lulapfu hu si na u pfa nħala. Ano mađuvha ipfi iļi ĥo ngalangala na murafho wo fhirah, ngauri mbuvha ya lushaka ulwu a i tsha itwa, vhathu vho no fhulufhela zwikwama.

Arali ro sedza sia ja zwinwiwa, Vhavenda vho vha vha na tshinwiwa tshavho tshe tsha vha tshi songo ḋowelea, **tshikoko**. Hetshi ndi tshinwiwa tsho itwaho nga luvhele lwo sindiwa vhuse halwo ha rindiwa zwa sutshelwa sa mabundu kana halwa nga pfupfu dza hone zwa vhewa ḥamusi ḋuvha ċihihi kana mavhili zwa vhila (Milubi, 1984:125). Ndi tshinwiwa tshi ḋifhaho lwa u ḥapila sa tshine tsha vha na swigiri fħedzi tshi sa kambi muthu. Ano mađuvha dzina ja **tshikoko** ĥo ngalangala vhunga na u itwa tshi sa tsha itwa.

Madzina oħra o bulwaho afho nħha a nga angaredzwa nga thebulu i tevhelaho afha fhasi:

### Thebulu 3.3

| <b>Maipfi</b>         | <b>Kilasi ya dzina</b> | <b>Thalutshedzo</b> | <b>Kuvhumbelwe</b>  |
|-----------------------|------------------------|---------------------|---|
| <b>1 Milosho</b>      | 4 (Mi-)                | Zwiliwa             | Thangi+mudzi+ pfalando <sup>h</sup> e<br>thaphuwi.<br>Mi-+-losh- + -o.                      |
| <b>2 Mifaelo</b>      | 4 (Mi-)                | Zwiliwa             | Thangi+mudzi+ pfalando <sup>h</sup> e<br>thaphuwi.<br>Mi-+-fael- + -o.                      |
| <b>3 Małangaufa</b>   | 6 (Ma-)                | Vhuswa              | Thangi+liiti + liiti.<br>Ma-+-łanga + u fa.   |
| <b>4 Munamba</b>      | 3 (Mu-)                | Vhuswa              | Thangi+mudzi+ pfalando <sup>h</sup> e<br>thaphuwi.<br>Mu-+-namb-+-a.                        |
| <b>5 Madoni</b>       | 6 (Ma-)                | Mavhele             | Thangi+tsinde la dzina.<br>Ma-+-doni.   |
| <b>6 Nzingi</b>       | 9 (N-)                 | Vhuswa              | Thangi+tsinde la dzina.<br>N-+-nzingi.  |
| <b>7 Pwambwali</b>    | 9 (N-)                 | Vhuswa              | Thangi+tsinde la dzina.<br>N-+-pwambwali.   |
| <b>8 Nombekande</b>   | 9 (N-)                 | Mavhele             | Thangi+dzina + liiti.<br>N-+-nombe + kanda.   |
| <b>9 Mpauluso</b>     | 3 (Mu-)                | Mavhele             | Thangi+mudzi + pfalando <sup>h</sup> e<br>thaphuwi.<br>Mu-+-paulus- + -o.                   |
| <b>10 Thusa</b>       | 9 (N-)                 | Mavhele             | Thangi+mudzi + pfalando <sup>h</sup> e<br>thaphuwi.<br>N-+-łus- + -a.                       |
| <b>11 Thoñwane</b>    | 9 (N-)                 | Mavhele             | Thangi+tsinde la dzina.<br>N-+-thoñwane.  |
| <b>12 Mpale</b>       | 3 (Mu-)                | Mavhele             | Thangi+tsinde la dzina.<br>Mu-+-pale.   |
| <b>13 Makokovhi</b>   | 6 (Ma-)                | Mafhuri             | Thangi+mudzi + pfalando <sup>h</sup> e<br>thaphuwi.<br>Ma-+-kokovh- + -i.                   |
| <b>14 Tshitakada</b>  | 7 (Tshi-)              | Tshiliwa/Vhuswa     | Thangi+tsinde la dzina.<br>Tshi-+-łakada.   |
| <b>15 Tshimbundwa</b> | 7 (Tshi-)              | Tshiliwa            | Thangi+mudzi + muengedzo<br>+ pfalando <sup>h</sup> e thaphuwi.<br>Tshi-+-mbund- + -w- + a. |

|             |           |           |  |
|-------------|-----------|-----------|--|
| 16 Tshikoko | 7 (Tshi-) | Tshinwiwa | Thangi+tsinde la dzina.<br>Tshi-+koko. |
|-------------|-----------|-----------|--|

### 3.4 MADZINA A ZWINE RA ḦALUSISA ZWONE VHANA KHA TSHIVENDA

Kha Tshivenda vhana a vha fani, hezwi zwi itwa nga zwiitwana zwavho, zwi nga vha matambele, mabebelwe avho, maalutshele avho na zwiñwe. Hezwi zwi mbo ita uri maitele a ñwana muñwe na muñwe a mbo ñewa dzina ño teaho zwi tshi bva kha zwiitwana zwawe. Madzina aya ano maðuvha ha tsha shumiswa. Zwi nga vha zwi tshi itwa nge mañwe ao a vha a tshi khokhovhedza na u ñea thithilidzo dzi songo tendelwaho u ya nga Ndayotewa ya shango. Madzina ayo hu katela a tevhelaho:

Vhañwe vhana vha tshi bebiwa vha a ri musi vha tshi tea u mela mañ o vha wana ñwana wa hone a tshi thoma u mela mañ o nga mañ o a nth a. Hezwi nga mvelele ya Tshivenda u bva kale ndi zwi sa ḥanganedzei. Hu na lutendo lwa uri a vhuya a thoma nga a nth a arali e wa mutukana u ño ri a tshi aluwa a vhulaha mufumakadzi wawe. Zwa ñi fana na wa musidzana na ene arali mañ o ayo a sa kuliwa u ño vhulaha munna a tshi aluwa. Ñwana onoyu nga dzina u vhidzwa u pfi ndi **shenga** (Milubi,1984:81) . Ano maðuvha iñi dzina ño ngalangala vhunga na vha zwi ñivhaho vha tshi ño vho ri u zwi vhona vha sa tou bula nga dzina vha tshi ño sokou ri zwi a ila. Na u bulwa zwa sa buliwe nga dzina.

Vhana kualutshele kwavho ku a fhambana, vhañwe vha a aluwa vho vuða, vho romba vhukuma wa wana vha tshi nga vho roredzwa mapfura ñdevheni, vha tshi pfa vhabebi vhavho vha aluwa vhe na mikwa. Vhañwe wa wana vha tshi aluwa vhe si na mikwa, vha aluwa vha tshi tou vha **pheleha** kana **thumbudzi**. Havha ndi vhana vha aluwaho vho bva ñdilani, vha si na mikwa, vhe maðabaðaba. Fhedzi madzina aya ha tsha shumiswa vhunga e na u nyefula nga ngomu. Vhathu vha vho sokou shumisa ipfi ñi fanaho na ñdabaðaba vha tshi shavha u shumisa ipfi **pheleha** kana **thumbudzi**, vhañwe huñwe vha shumisa ipfi **vongovhiða** nga zwenezwo maipfi aya vhuraru hao o ngalangala.

Musi zwenezwi vhana vha tshi khou ḋi aluwa, muñwe wavho ri wana hu na vhathu vha no ḋivha maalutshele a mme awe, musi zwo rali vhathu vha a kona u amba uri ḓwana o tou kokotolo nga zwiito zwa mme awe. Vha no ḋivha maipfi vha a bula vhe uyu u tou vha **muhwadzamai**, vha tshi amba uri u na zwiito zwi no fana na zwa mme awe (Milubi, 1984:127). Ipfi iļi vhathu a vha tsha ḋi amba ndi maipfi e a vha a tshi shumiswa nga mirafho ya vhomakhulukuku washu. Mađuvha ano ipfi iļi ḥo ngalangala. Line ḋi tshe ḥo sala ndi ipfi ḁa **shomo** fhedzi na ḁone ḋi khou ngalangala, afha hu tshi ambwa ḓwana a no fana na khotsi.

Ano mađuvha vhana vha khou bebwa nga vhunzhi, maipfi a kubelwe kwa vhana na one ngalangala. Ipfi ḁa **pfulekano** a ḋi tshe ho, ho sala ipfi ḁa malwelavanda naho vhañwe vha tshi shumisa ipfi ḥo tou pambiwaho ḁa *matwintsi*. Heļi ḁa **pfulekano** vhathu a ḋi ḋivhi. ḁo shumiseswa kale nga mirafho yo no ri siaho, **pfulekano** ndi vhana vho bebwaho nga u tevhekana (Milubi, 1984:127). Iļi ipfi vhathu vha a ḋi kanganyisa na malwelavanda. Hu vho shumesa malwelavanda naho vhana avho vhe **dzipfulekano**.

Vhañwe vhana vha aluwa u bva vhułukuni havho vha tshi sumbedza uri vha ḋo vha vhana vha u ḋo dzula vha tshi ḓwethuwa, vha sa kwateli muthu kana u fara nga mbilu. Hoyu u a vhonala a tshe mułuku nga u e a tshe lutshetshe vha tshi tamba nae a tshi sokou ḓwethuwa. Vhakale vho mu rina dzina vhe ndi **tsetshwa**. ḓwana uyu vha ḋo mu vhona nga u sokou ḓwethuwa vha tshi tamba nae a tshe lutshetshe. Zwa zwino ipfi iļi ḥo ngalangala. Vhana vha zwino a vha zwi ḋivhi nahone na ipfi iļi a vha ḋi ḋivhi.

Tshiñwe tshifhinga vha a wana ḓwana a tshi nga zwithu zwawe a zwo ngo tou ita zwavhuđi, a tshi fara tshino a sokou pwasha, e ndo fara tshiļa a pwasha. Vhavenda kale uyu ḓwana vho mu rina dzina ḁa **mbuṭa**. **Mbuṭa** ndi ḓwana ane a dzulela u pwasha zwithu hołhe hołhe hune a vha hone. Vhathu vho vha vha tshi mu ḃanganedza o ralo. Dzina iļi ḁa ḓwana wa zwiito izwi ḥo ngalangala. Murafho uno a vha ḋi ḋivhi na ḓwana wa hone arali e hone u ḋo dzulela u rwiwa hu tshi pfi u tambisa thundu madzuloni a u mu

ṭanganedza sa **mbuṭa**. Madzina othe o bulwaho afho n̥tha a nga angaredzwa nga thebulu i tevhelaho afha fhasi:

### Thebulu 3.4.

| <b>Maipfi</b>        | <b>Kilasi ya dzina</b> | <b>Thalutshedzo</b> | <b>Kuvhumbelwe</b>  |
|----------------------|------------------------|---------------------|---|
| <b>1 Shenga</b>      | 5 (Li-)                | Nwana               | Thangi+mudzi + pfalandothe thaphuwi.<br>Li+-sheng- + -a.                  |
| <b>2 Pheleha</b>     | 9 (N-)                 | Muthu               | Thangi+mudzi + pfalandothe thaphuwi.<br>N+-peleh + -a.                    |
| <b>3 Thumbudzi</b>   | 9 (N-)                 | Muthu               | Thangi+tsinde la dzina.<br>N+-tumbudzi.                                   |
| <b>4 Muhwadzamai</b> | 3 (Mu-)                | Nwana               | Thangi+liiti + dzina.<br>Mu+-hwedza+ mme (mai).                           |
| <b>5 Shomo</b>       | 5 (Li-)                | Nwana               | Thangi+mudzi + pfalandothe thaphuwi.<br>Li+-shom- + -o.                   |
| <b>6 Pfulekano</b>   | 9 (N-)                 | Vhana               | Thangi+mudzi + muengedzo+ pfalandothe thaphuwi.<br>N+-ful- + -ekan- + -o. |
| <b>7 Tsetswa</b>     | 9 (N-)                 | Nwana               | Thangi+mudzi + muengedzo+ pfalandothe thaphuwi.<br>N+-se- + -w-/iw- + -a. |
| <b>8 Mbuṭa</b>       | 9 (N-)                 | Nwana               | Thangi+tsinde la dzina.<br>N+-mbuṭa.                                      |

### 3.5 MADZINA O NGALANGALAHO A ANGAREDZAHO VHATHU

Matshilele a vhathu, zwiito na zwiombo zwa vhathu, zwinzhi zwavho na kale zwe vha zwi tshi vha neisa madzina o teaho matshilele avho na zwiitwana zwavho. Ndi ngazwo na kale ho vha na madzina ane ra kona u ḥalula muthu ngazwo. Mañwe a madzina aya o vha tshi pfala a sa ḥanganedzei kha muñe waño. Naho zwe ralo madzina aya o di vha a riniwaho vhathu. Fhedzi madzina ayo ndi ane ano maðuvha o ngalangala, ha tsha ambwa. Madzina ayo hu katela a tevhelaho afha fhasi.

Hu na maipfi mavhili ane o ngalangala kha vhathu. Ri na ipfi **ngwaniwapo**. U ya nga Makuya na Mudau (1989:81) heļi ipfi li amba muthu wa kale o dzulaho kha shango Ĺeneļo tshifhinga tshilapfu, vhathu vha tshi pfulutshela kha heļo shango vha tshi di mu wana e heneffo. Heļi ipfi a li tsha tshila vhunga li si tshe na ane a tewa nga u riniwa Ĺone ngauri vhathu ano maðuvha vha vho tou tshetshelwa madzulo vha ya vha dzula hone nga vhunzhi hu si na ane na do mu wana hone.

Nga nnda ha ipfi ngwaniwapo, hu na ipfi **ntangiwakugala**. Heļi ipfi li pfala vhubvo halo vhu tshi vha vhu kha Tshishona. A li pfali li Tshivenda, Ĺo pambiwa u bva kha Tshishona. Vhathu vhanzhi a vha li divhī zwine ja amba zwone. Ndi liñwe ja maipfi e musi ndi tshi khou ita ḥodisiso nda wana uri vhanzhi vha a li kanganyisa na ngwaniwapo. **Ntangiwakugala** li pfala li dzina mbumbano Ĺo vhumbwaho nga ntangi zwine zwa amba muthomi na –kugala zwine zwa amba mudzuli. Ipfi ili li amba muthu we vhathu vhanzhi vha ri vha tshi bebwā vha mu wana e hone (Makuya na Mudau, 1989:85). Heļi ipfi ndi liñwe ja maipfi o ngalangalaho zwi tshi engedzwa na ngauri ja pfala li ipfi ja Tshishona Ĺo pambiwaho ja da kha Tshivenda.

**Lubumbunkavha** ndi dzina li re na u nyefula nga ngomu. A hu na ane a nga funa dzina ili li tshi vhidzwa wa hawe. Heļi dzina ndi liñwe ja madzina o ngalangalaho.

**Lubumbunkavha** ndi munna ane a lovha a si na musadzi. **Li** khou ngalangala ngauri ha shumiseswa **libulazwithihi** **la** **lo** **line** **la** vha khombe. Ipfi khombe **li** pfala **li** tshi **tanganedzea** milomoni ya vhatu u fhirisa **la Lubumbunkavha**. Hezwi ndi zwiñwe zwine zwa khou ita uri dzina **ili** **li** mbo ngalangala tshoþhe.

Vhavenda na kale ndi vhatu vha u tenda kha vhurereli havho vhone vhañe. Vho vha vha tshi tenda na u pfectesa arali zwithu zwi sa tshimbili hu tea u vhoniswa **thanguni** kha maine. Zwino havha vhatu vho vha vha sa tshimbili vhe vhoþhe arali vha tshi ya **thanguni**, vha tshimbila na muðinda wa musanda nahone a wa munna a shumaho u vha ranga phanda. Hoyu muthu o vha a na dzina **lawe** **line** vha mu vhidza **ngalo**. Ndi **nyalumati**. **Nyalumati** ndi muðinda wa musanda wa munna ane a tshimbila na u ranga vhatu phanda musi vha tshi ya **dzihanguni** (Makuya na Mudau,1989:85). Ano maðuvha ha tsheho vhunga na vhatu ano maðuvha vha tshi ya **dzihangani** vho dzumbama, vha sa **þodi** u vhonwa nga vhatu. Hezwi zwi mbo ita uri dzina **la nyalumati** **li** mbo ngalangala.

Vhafumakadzi vha tshi beba vha beba u fhambana, vhañwe ñwali u a vha fhaþutshedza vha beba vhana vhanzhi, vhañwe a vha **nea** vhana vhavhili vhañwe vha **newa** ñwana muthihi zwa mbo vha gumani ngae. Hoyu musadzi ane a beba ñwana muthihi a sa tsha beba muñwe u na dzina **lawe**. U vhidzwa nga dzina **la muhandakañwe** (Makuya na Mudau,1989:82). **Heþi** dzina murafho uno a u **li** **ðivhi**, **lo** ngalangala tshoþhe. Vhatu vha u pfala vha tshi amba luambo lwa uri o tshivhiwa, hu na vhaloi, hu si na vhaloi i tshi tou mpho-vho ya ñwali.

Madzina oþhe o bulwaho afho nþha a nga angaredzwa nga **þebulu** i tevhelaho afha fhasi:

### Thebulu 3.5.

| <b>Maipfi</b>           | <b>Kilasi ya dzina</b> | <b>Thalutshedzo</b> | <b>Kuvhumbelwe</b>   |
|-------------------------|------------------------|---------------------|--|
| <b>1 Ngwaniwapo</b>     | 1a ( $\emptyset$ )     | Muthu               | Thangi+ $\text{ʃ}$ iiti + $\text{ʃ}$ ibulafhethu.<br>$\emptyset$ -+wana+ -po (wapo). |
| <b>2 Ntangiwakugala</b> | 1a ( $\emptyset$ )     | Muthu               | Thangi+ $\text{ʃ}$ iiti + $\text{ʃ}$ iiti.<br>$\emptyset$ -+ranga+ -gala.            |
| <b>3 Lubumbunkavha</b>  | 11 (Lu-)               | Muthu               | Thangi+tsinde $\text{ʃ}$ a dzina + $\text{ʃ}$ iiti.<br>Lu-+bumbu + kavha.            |
| <b>4 Nyalumati</b>      | Nya-                   | Muthu               | Thangi+Tsinde $\text{ʃ}$ a dzina.<br>Nya-+lumati.                                    |
| <b>5 Muhandakañwe</b>   | 1 (Mu-)                | Muthu               | Thangi+ $\text{ʃ}$ iiti + $\text{ʃ}$ idadzisi.<br>Mu-+kanda+ kañwe.                  |

### 3.6 MAIPFI A MADZINA O NGALANGALAHO A RE KHA MIRERO YA TSHIVENDA

Kha bugu yawe Maumela (1996:47) vha ri:

Tshivenda ndi luambo lwa kale, ndi zwine tsha vha na maipfi a sialala manzhi. Maipfi haya a anzela u wanala kha a re na ndivho yao na kha mañwe mañwalwa a Tshivenda, e a ñwalwa nga vhañwali vha no nga W.M.D. Phophi, S.M. Dzivhani, E.F. Mudau, Dr P.E. Schwellnus, Dr N. J. van Warmelo. Huñwe hune maipfi haya a nga wanala hone ndi kha maambele na mirero ya Tshivenda na  $\text{ʃ}$ iteretsha ya sialala.

Afha fhasi hu  $\text{d}$ o tevhela maipfi a madzina a sialala o ngalangalaho a re mirero ya Tshivenda. Afha ndi  $\text{d}$ o sumbedza maipfi ayo e kha mirero yao o $\text{t}$ he u itela uri zwi vhonele uri o shumiswa hani.

Kha Tshivenda hu na murero u no ri, *mulala a sa fi tsimu ya dongo u  $\text{d}$ o vhuya a i lima*. Hu dovha ha vha na muñwe une wa ri, *no vhenga dongo na funa vowä*, kana *no vhenga*

*dongo na funa luranga.* Arali ra nga lavhelesa mirero iyo miraru ri ḋo wana hu na ipfi **dongo**. Heḥi ipfi dongo ndi ḥiñwe ḥa madzina o ngalangalaho kha Tshivenda, a si vhanzhi vhane na u ḥi ḋivha misi ino vha ḥi ṭalukanya uri ḥi amba mini. **Dongo** kha mirero iyo vhuraru hayo ḥi amba **shubi**, zwi ḫi nga na ipfi **shubi** na ḥone vhañwe a vha ḥi ḋivhi uri ndi mini. **Shubi** ndi fhethu he ha vha hu tshi dzula vhathu ho nonelaho nga u laṭelwa mashika nga u ha vha hu tshi dzula vhathu.

Muñwe murero u na dzina ḥo ngalangalaho u ri, *ndi muvenda mubikwa na ive, ive ḥa vhibva muvenda a sala*. Kha uyo murero hu na ipfi **ive**, dzina ḫi ndi ḥiñwe ḥa maipfi o ngalangalaho. A ḥi tsha shumiswa. Hu vho shumiswa ḥibulazwithihi ḥalo ḥine ḥa vha tombo. **Ive** ndi tombo. Nga u shumiseswa ha ḥibulazwithihi ḥalo, ipfi ḥa **ive** ḥo ngalangala.

Hafha kha murero une wa ri, *khunda yo fasha muvei*, ri vha na maipfi mavhili ane a vha madzina o ngalangalaho. Dzina **khunda** na **muvei**. Vhathu kale vho vha tshi amba uri o tou ḋibwela **khunda**. **Khunda** ndi dindi ḥo bwiwaho ḥa ṭomiwa thanda dzo vhaḍiwaho ḥa thivhedzwa nga mahatsi ḥe ḥa vha ḥo itelwa u ḋo fasha ngalo phukha dza ḡaka. Dzina ḫi ḥo ngalangala vhunga na u rewa ha phukha zwo no iledzwa. Arali vhathu vha tshi lila u ḥi shumisa, vha mbo nanga u shumisa ḥibulazwithihi ḥalo, **mulindi**. Dzina **muvei** zwi amba murei. Kha murero uyo ḥi amba ene muñe murei wa phuka. Ano mađuvha dzina **muvei** a ḥi tsha shumiswa, ḥo ngalangala, hu vho shuma ḥibulazwithi ḥalo ḥine ḥa vha **murei**. Honeha naho khunda sa ipfi ḥi songo tsha ḋowelea ano mađuvha murero uyu u kha ḫi ambiwa misi yothe.

Ri sa athu u dovha ra isa phanda na u sengulusa madzina a lushaka ulwu, Kha bugu yavho “Kha ri gude Luvenda,” Makuya na Mudau (1989:60) vho sumbedzisa uri:

Maipfi a mvumbo ya Vhavenda ndi maipfi e vhomakhulukuku washu vha ri siela one. Kha maipfi aya u wana uri vhunzhi hao ndi maipfi a

Lukalanga sa musi vha vhone vhomakhulukuku washu. Anea maipfi a sumba uri lushaka lu bva ngafhi. Maipfi aya a a konda u divha uri a amba mini nahone o vhumbwa hani. Vhunzhi ha maipfi aya ri a wana mireroni, maidomani na dzithaini zwine zwa vha zwone zwe vhomakhulukuku washu vha ri siela zwone.

Tsumbo dza mañwe maipfi ane vhubvo ha hone ha vha Lukalanga ane a khou ngalangala kha Tshivenda asidzi dzi tevhelaho afha fhasi dzi kha mirero ya hone.

Kha ri ḥole murero uyu une wa ri: *Mutukana ha endi hu enda mukalah*. Kha murero uyu ri wana ipfi **enda**. Ipfi ili **enda** li pfala vhubvo halo hu kha Lukalanga. Nga Tshikalanga ipfi ili li amba u tshimbila na kha Tshivenda li di amba u tshimbila. Ano mađuvha ipfi ili lo milwa nga libulazwithihi lało line ja vha tshimbila. **Enda** lo ngalangala na murafho wo fhiraho.

Liñwe ja maipfi line ja pfala li tshi bva kha Lukalanga ndi li wanalah kha murero une wa ri: *Muima woga shaka ndi nnyi*. Ipfi **woga** ndi ipfi ja Lukalanga, fhedzi murafho wo fhiraho wo vha u tshi li shumisa kha Tshivenda u amba uri u wothe. Ano mađuvha ipfi ili lo ngalangala, a li tsha shumiswa.

Arali ra nga dovha ra ḥola murero une wa ri: *Mutshimbili u wana ñombe, mavhele a wanwa nga nzula*. Ipfi **ñombe** ndi liñwe ja maipfi e vhomakhulukuku vha ri siela one, a ri koni u divha vhubvo halo fhedzi li vhonala vhubvo halo hu kha Lukalanga hune nga Lukalanga ja amba kholomo, na kha Tshivenda ipfi ili li amba kholomo. Ipfi ili vhomakhulukuku washu vho li shumisa na kha murero une wa ri: *Mutupo u tevhela ñombe*. Zwi tshi amba uri ñwana u dzhia mutupo wa vhe vha bvisa kholomo na masheleni a lumalo. Ipfi ili lo ngalangala ano mađuvha, a li tsha ambwa.

Musi ndi tshi khunyeledza ndima iyi ndi tama u bvisela khagala uri zwi di nga na madzina a kwamaho miñwe ya mitshelo yashu ya sialala ya riñe Vhavenda na yone yo

ngalangala. Vhana vha musalauno mitshelo yashu ya daka a vha i ɖivhi, hei i katela madzina a mitshelo i fanaho na n̥hu, tshidzimbampoṭole, mbubulu, ḫanzwa, ḫawi, maembe, mahuhuma, thombe, ḫhaladzi na miñwe. Hezwi ndi zwi itiswaho ngauri mitshelo iyi i wanala mađakani hune vhathu musalauno vha si tsha anzela u hu dalela kana vhana a vha tsha tambela hone vhunga hu tshi vho tambelwa fhethu ha tambela hu no dzula ho itelwa zwenezwo zwa u tambela.

Madzina o̥the o bulwaho afho n̥tha a nga angaredzwa nga ḫebulu i tevhelaho afha fhasi:

### Thebulu 3.6

| Maipfi          | Kiłasi ya dzina | Ṯhalutshedzo | Kuvhumbelwe  |
|-----------------|-----------------|--------------|--|
| <b>1 Dongo</b>  | 5 (Li-)         | Shubi        | Thangi+tsinde ḥa dzina.<br>Li-+-dongo.                   |
| <b>2 Ive</b>    | 5 (Li-)         | Tombo        | Thangi+tsinde ḥa dzina.<br>Li-+-ive.                     |
| <b>3 Khunḍa</b> | 9 (N-)          | Mulindi      | Thangi+tsinde ḥa dzina.<br>N-+-khunda.                   |
| <b>4 Muvei</b>  | 3 (Mu-)         | Muthu        | Thangi+mudzi + Pfalandothé<br>ṭaphuwi.<br>Mu-+-ve- + -i. |
| <b>5 Nombe</b>  | 9 (N-)          | Kholomo      | Thangi+tsinde ḥa dzina.<br>N-+-nombe.                    |

### **3.7. MVALATSWINGA**

Kha ndima iyi ho bviselwa khagala maipfi o ngalangalaho kha Tshivenda ane a vha madzina. Khao ho katelwa madzina a kwamaho sia ja kumalele, madzina a kwamaho zwiliwa, zwine vhana vha divhiwa ngazwo na maipfi a Tshivenda a shumiseaho kha luambo lwa misi na misi fhedzi one a kha mirero. Maipfi aya ndi manzhi vhukuma lune u a tenda uri hafha kha ndima iyi ha ngo tou fhelelela othe, aya e ra a bvisela khagala ndi vhona o lugela tsenguluso ya ndima iyi.

## **NDIMA YA VHUNA**

### **4 DZIŃWE DZA FIGARA DZA MUAMBO DZO NGALANGALAHO KHA TSHIVENDA**

#### **4.1 MVULATSWINGA**

Ndima iyi i ḋo bvisela khagala tsenguluso ya maipfi ane a khou ngalangala kha Tshivenda ro sedza dzińwe dza thinwaipfi dza muambo sa maiti na mađadzisi. Arali zwa nga konadzea tsenguluso iyi i ḋo dovha ya sumbedzisa maipfi o ngalangalaho kha sia ḥa zwiambaro, luambo lwa musanda, maambele na zwikhodo. Tsenguluso iyi i ḋo bvisela khagala uri ndi ngani maipfi ayo na idzo figara dza muambo zwo ngalangala, arali hu na maipfi ane a khou shumiswa vhudzuloni ha ayo maiti na mađadzisi hu tshi katelwa na idzo figara dza muambo zwo ngalangalaho zwi ḋo bviselwa khagala.

#### **4.2 MAITI, MATALULI NA MAĐADZISI SA DZIŃWE DZA THIŃWAIPFI DZO NGALANGALAHO KHA TSHIVENDA**

Hu na maiiti na mađadzisi manzhi e murafho wo fhiraho wa vha wo vha u tshi a shumisa ane zwa zwino ha tsha shumiswa. Hu na maiti na mađadzisi ane zwa zwino ha tsha shumiswa zwi tshi bva ngauri nyimele dze maiti na mađadzisi ayo a vha a tshi shumiswa khadzo a dici tsheho. Maňwe maiti ha tsha shumiswa ngauri ha vho shumesa mabulazwithihi a hone. Maňwe ha tsha shumiswa zwi tshi bva ngauri a vho vhonala na u pfala a tshi kondà u a bula. Maňwe maiti ha tsha shumiswa ngauri a vha tshi amba zwi sa ḥanganedzei, zwi semanaho na u tatisa u bula kha nga mulomo wa muthu a tataho, mulomo wa muthu a pfaho zwi shonisaho.

Milubi (1984:90) a tshi ḥalutshedza ḥiiti u ri ndi ipfi ḥine ḥa ri vhudza nga ha zwine zwa khou itea nahone maiti a na madungo o fhambanaho.

Ziervogel,Wentzel & Makuya (1981: 11) vha tshi ḥea ḥhalutshedzo ya ḥiiti vha ri:

The Venda verb consists, *inter alia*, of a basic verb stem which in turn is built up of a root or radical and ending or terminative –a. The verb stem renders the basic meaning of the verb, though it is not by itself a complete verb. Verb stem is the most important part of the verb.

Poulos (1990: 152) u ri:

A verb in Venda consists of a number of morphemes that are in a sense “put together”- these may be, for example, a subject concord which refers to the subject of the verb, a tense marker or a formative which expresses a particular tense, an object concord which refers to some or other object; a verb root which expresses the basic meaning of the action or state and a suffix which comes at the end and gives us some indication of the tense of the verb.

Afha fhasi hu ḥo tevhela mañwe a maiti na mañadzisi na ḥhalutshedzo dzaø e kha mafhungo u itela uri ri ḥo kona u sumbedza uri a amba mini, hu tshi ḥo sumbedziswa zwiitisi zwa u sa tsha shumiswa hao.

Ndo ri u pfa nga ha khombo ya moñoro wa u hwala vhana he khayo ha vha hu tshi pfí ho lovha vhana vha sumbe ngei kha ḥa Tshiñuni nda pfa ndo **balutshelwa** vhukuma. Haya oñhe ndo a pfa ndi henengei tshikhuwani ndi tshi khou ralo u **tshela** ndala.

Kha pharagirafu iyo afho nñha maipfi ayo o swifhadziwaho ndi maiti o ngalangalah. Ha tsha shumiswa. Ipfí **balutshelwa** ndi ḥiiti ḥisikwa ḥi ambaho u tshuwa, u tshuwa lwa u

fhanduwa mbilu. Ipfi ili a ji tsha shumiswa, hu vho shumiswa ipfi tshuwa. Liiti **tshela** ndi liiti line na lone ano mađuvha a ji tsha shumiswa ngauri a hu tshe na ndala fhano shangoni, nyimele ine ja tea u shumiswa khayo a i tsha wanala, zwa ndala a zwi tsha wanala fhano shangoni. Liiti ili ji amba u ḥodela vha muṭa wau zwiliwa musi hu na ndala shangoni. Madzuloni a u shumisa liiti tshela, vhathu vha vho shumisa liiti lisikwa *shumela*.

Kha ri ṭole maipfi mavhili a re kha phara kha fhungo ili: Nga nthani ha u sa thetshelesa hawe muthu a tshi amba, ndo wana vho tou imedzana nae **maruli** nda pfa a tshi vhuya e: “Ndo **tenda** hezwi zwi do mmbalela.”

Maipfi ayo o swifhadziwaho ndi maipfi a tshikale ane ano mađuvha o tou ngalangala tshothe. Ipfi **maruli** ndi ipfi line ja shuma sa lidadzisi ja maitele ji sumbedzisaho uri vho vha vho imedzana nae nga ndila-de. Hezwi zwi sumbedza u imedzana na muthu lwa u tou mu ṭatisa khani u swikela muthu a tshi zwi vhona uri khani heyo ha nga do swikelela zwine a khou zwi ṭoda. Ipfi **tenda** ndi liiti ji pfalaho sa ipfi ja Tshikalanga. Liiti ili ji amba u livhuwa. Muthu a tshi ri **ndo tenda** u vha a tshi khou amba uri ndo livhuwa. Heji liiti a ji tsha pfala na zwičuku kha luambo Iwashu lwa Tshivenda ano mađuvha, jo ngalangala tshothe.

Mañwe a maipfi o ngalangalaho asia kha phara iyi:

Vho ri vha tshi tou **dambuwoni** khithi! Nda pfa malume vha tshi ri, “ Ya kanda **kañwe** i a rewa, haya mafhingo a hu na zwiñwe o **Iumba** ene.” Vha tshi amba izwo ndi musi nne ndi tshi khou resha dziñwe dza khomba dze dza vha dzi tshi khou kelela madi **zwikumbuni** heneho tshisimani tshe madi a hone a vha a tshi khou **nyelela** nga u ongolowa. Ndi tshi lavhelesa zwavhuđi nda wana uri mathina ndi vhañanuni, vhathada vho vhofha na **mifunga** hafha dzikhunduni dzavho vhañwe u vha vho nembeledza na

**madzolo** dzikhunduni. Uyu we a vha o fara tshikumbu **tshiṭoma** nda wana i khomba ya ṭhoho **theme** vhukuma.

Maipfi ayo oṭhe ndi ane o ngalangala tshoṭhe misi ino. Ipfi **dambuwoni** ndi ḥedadzisi ḥa fhethu. Ḫedadzisi ili ḥi ḥi amba ndila, hu si ndila iñwe na iñwe lini. **Dambuwoni** ndi ndila ine ya pfuka nga mulamboni na wetshela seli na luñwe lwa mulambo ngayo. Heḥi ipfi ano mađuvha a ḥi tsha ambwa nga nñhani ha uri ano mađuvha ndila dza luashaka ulwu a dici tsheho, dza vhuya dza vha hone u ḫo wana hu na buroho yo fhaṭwaho henehfo. Mađambuwo o vhulawa nga dziboroho.

Poulos (1990: 396) u ri a tshi ḥalutshedza ḥedadzisi u ri:

Adverbs in general provide more information about the actual performance or carrying out of an action or state. In other words they, they may indicate, *inter alia*, how, when, where and why an action or state is performed.

Ipfi **kañwe** ndi ḥedadzisi ḥa mbalo. Heḥi ipfi ano mađuvha a ḥi tsha shumiswa. Kanzhi ḥa shumiswa u ḫo wana ḥo shumiswa fhedzi kha murero une wa ri, “*Ya kanda kañwe i a rewā.*” Zwi tshi amba uri arali muthu a khakha luthihi ha dzhielwi vhukando lini. Nga ḥhalutshedzo ya murero uyo u mbo kona u pfa uri ipfi kañwe ḥi amba mini, ipfi ili **kañwe** ḥi amba luthihi. Heḥi ipfi ndi ḥiñwe ḥa maipfi o ngalanganaho, a ḥi tsha shumiswa, hu vho shumiswa ḥibulazwithihi ḥalo *luthihi*.

Ri dovha hafhu ra vha na ḥiiti **lumba**, Ipfi ili a ḥi tsha shumiswa ano mađuvha. Nga nn̄da ha u shumisa ḥone vhathu vha pfa vha tshi tama u shumisesa ḥibulazwithihi ḥalo *livha*. ḥiiti **lumba** ḥi amba u livha. Ri tshi ri: “*Zwo lumba ene.*” Ri vha ri tshi amba uri zwo livha

ene. Ipfi iļi li pfala li tshi khou ngalangala nga n̄thani ha uri ja pfala li tshi nga li a lemela u li bu la milomoni ya murafho une ra vha khawo, zwenezwo zwa mbo ita uri iļi ipfi li mbo ngalangala.

Ri dovha ra vha na liqadzisi ja fhethu, **zwikumbuni** na liiti **nyeleta**.

Liqadzisi iļi **zwikumbuni** ndi ipfi line na lone lo ngalangala, Liqadzisi iļi li bva kha dzina zwikumbu. Nga tshikale zwikumbu kanzhi hu ambwa tshithu tsha u fara kana u kela mađi khatsho. Arali zwikumbu li tshi amba tshithu tsha u kela mađi, ipfi iļi ano mađuvha lo tea u ngalangala ngauri ano mađuvha vhathu vha vho shumisa ipfi ja zwigubu. Zwigubu ndi ipfi line ja vho shuma sa libulazwithihi ja zwikumbu. Murafho wo fhiraho wo vha u tshi shumisa ipfi zwikumbu hu tshi ambwa zwithu zwa u fara mađi kana zwiñwevho, fhedzi hunzhi lo vha li tshi ambelwa kha zwithu zwa u kela mađi.

Liiti **nyeleta** ndi li shumaho kha mađi a tthisimani fhedzi. U **nyeleta** ndi zwiļa zwine ra ri musi ri tshi khou kelela mađi zwisimani a tshi ita a tshi fhela ri tshi tou a lindela a tshi bvelela hafhu (Magau,1994:24). Musi a tshi khou bvelela nga murahu ha musi o fhela nga u kelelwa ri ri a khou **nyeleta**. Hei nyimele ano mađuvha a i tsha wanala vhunga vhathu ano mađuvha vha tshi tou vulela mađi dzibommbini vha ka mađi avho vha dītutshela, arali hu si na mađi a vha a lindeli, a vha lindeli a tshi nyeleta. Ipfi iļi lo ngalangala nga n̄thani nyimele ine ano mađuvha a i tsheho.

Kha phara iyo ho bviselwa khagala uri vhañanuni vho vhofha **mifunga** dzikhunduni dzavho ngeno vhañwe vho nembeledza **madzolo** kha dzikhundu.

**Mifunga** u bva na kale ndi vhulungu, hone vhu si vhulungu zwaho lini, vhulungu ha thengo khulu vhu sa sokou ambarwa nga muñwe na muñwe. Vhulungu uvhu ndi he ha vha vhu tshi itwa nga makanda a makumba a mphwe kana nga makwati a muhuyu. Ndi

vhulungu he ha vha vhu tshi ambarwa nga vhakololo na vhaṭanuni vha musanda. Phophi (2004: 192) a tshi ḥalutshedza mifunga u ri:

These are beads of ostrich egg shells. String is usually worn round the waist. The mufunga in some instances is worn by royals' only usually young children, girls and chiefs wives. It is a sign of high status and wealth. When a girl from royal family is from vhusha initiation school, she is noticed by the presence of mifunga. A woman married to the chief, even if she is a commoner puts on the mufunga.

Ano mađuvha vhulungu uvhu a vhu tsheho na misanda yashu vhulungu uvhu u wana na u vhu ḥivha vha sa vhu ḥivhi. Vhomakhalukuku washu vha tshi lovha vho zwi sia fhedzi a hu na we a zwi vhulunga. Zwenezwo u shaea ha u vhonala vhaṭanuni vha musanda vho fuka malungu aya, vhunga ano mađuvha vhaṭanuni vha tshi vho ambara miňwadzi džiňohoni zwi mbo ita uri ipfi ḥi la mifunga ḥi mbo ngalangala tshothe vhunga ḥi sa tsha ambwa na zwiṭukuṭuku.

**Madzolo**, heli ndi ḥiňwe ḥa maipfi o tou ngalangalaho tshothe milomoni ya Vhavenda. **Madzolo** ndi dzina ḥine ano mađuvha a ḥi tsha ambwa. Hu vho shumiswa ipfi ḥine ḥa pfala ḥo tou pambiwa u bva kha džiňwe nyambo ḥine ḥa vha *tshipatshi*. Madzolo honeha ḥi dovha ḥa vha na ḥibulazwithihi ḥalo ḥo teaho ḥi songo pambiwaho u bva kha džiňwe nyambo ḥine ḥa vha tshihweto. Nga Tshivenda **madzolo** na kale na kale ndi tshihweto tsha u vhea mali. Ano mađuvha a ḥi tsha shumiswa hu khou shumiseswa ḥibulazwithi ḥiswa ḥine ḥa vha tshipatshi. Tshihweto a ḥi shumisiwi vhunga ḥi tshi iselwa nga maanda kha u shumiseswa nga vhakegulu. Tshihweto na kale ndi tsha vhakegulu. U shumiseswa ha tshipatshi zwi mbo ita uri ipfi madzolo ḥi mbo ngalangala tshothe.

Kha phara afho ho dovhiwa ha shumiswa maipfi **tshiṭoma** na ipfi **thema**: Maipfi aya o ngalangala tshothe. Ipfi **tshiṭoma** ndi ḥitaluli ḥi bvaho kha tsinde ḥa ḥitaluli ḥine ḥa vha -

*toma*. Lone lo ngalangala ngauri ha vho shumiseswa libulazwithihi lało line ja di vha litaluli *tshiłuku* lo bvaho kha tsinde ja litaluli -tuku. **Tshiłoma** zwi amba tshithu tshiłuku. U nga amba uri litaluli ili lo ngalangala nga nthani ha uri nga lone line li pfala li tshi konda u buła mulomoni.

Maumela na Madiba (1996:205) vha tshi ḥalutshedza litaluli vha ri litaluli li ḥalula dzina mafhungoni. Nga litaluli ri a kona u ḥivha zwinzhi nga ha dzina line ja khou ja khou ḥalula lone.

Milubi (1984:84) ene u a tshi ḥalusə litaluli u ri ndi vhułaluli. Vhułaluli u ya ngae a ri ndi ipfi line ja angaredza ḥhalulo. Li ḥalula madzina kana masala.

Ziervogel,Wentzel & Makuya (1981: 76) vha ri: “The relative qualifies a noun like an English adjective. This is a word that describes a noun or pronoun.”

Ipfi **thema** ndi dzina ja muvhala. Kanzhi hune ja shumiswa hone ndi kha murero uła une we, “*Thoho thema i laya thoho tshena*.” Ndi hanefha kha wonoyu murero une wa nga kona u pfa uri **thema** ndi muvhala mutswu. Hezwi zwi khwałhisidzea nga u wana ḥalutshedzo ya murero uyu. Murero uyu u amba uri ḥwana mułku a nga ḥea ngeletshedzo na vhatu vhahulwane, vhalala vha na mavhudzi matshena nga mmvi kana nga u aluwa. Ḧwana ndi mułku ngauri u na mavhudzi matswu, vhurema zwi amba vhutswu. Zwenezwo zwi mbo kwałhisidza uri **thema** ndi ipfi li bvaho kha vhurema, zwine zwa amba mutswu. Ḧwana a thi ri na mavhudzi awe a vha a tshe matswu. Ipfi ili lo ngalangala nga nthani ha u shumiseswa ha libulazwithihi lało line ja vha nthswu.

#### 4.3 THEBULU YA MAIPFI O SENGULUSWAHO KHA AFHO NTCHA NGA U ANGAREDZA

Thebulu 4.3.

| Maipfi                | Kilasi ya dzina  | Thalutshedzo | Kuvhumbelwe   |
|-----------------------|------------------|--------------|---|
| <b>1. Balutshelwa</b> | <b>15 (U-)</b>   | Liiti        | Thangi+mudzi + muengedzo+ pfalandothe thaphuwi.<br>U+- balutsh-+ elw- + -a. |
| <b>2. Tshela</b>      | <b>15 (U-)</b>   | Liiti        | Thangi+mudzi + pfalandothe thaphuwi.<br>U+- tshel- + - a.                   |
| <b>3. Maruli</b>      | <b>6 ( Ma-)</b>  | Lidatzisi    | Thangi+tsinde la lidatzisi.<br>Ma+-ruli.                                    |
| <b>4. Tenda</b>       | <b>15 (U-)</b>   | Liiti        | Thangi+mudzi + pfalandothe thaphuwi.<br>U+-tend- + -a.                      |
| <b>5. Dambuwoni</b>   | <b>5 ( Li-)</b>  | Lidatzisi    | Thangi+ dzina + livhumbi la fhethu<br>Li+-dambuwo- + -ni.                   |
| <b>7. Lumba</b>       | <b>15 (U-)</b>   | Liiti        | Thangi+ mudzi + pfalandothe thaphuwi.<br>U+-lumb- + - a.                    |
| <b>8. Zwikumbuni</b>  | <b>8 ( Zwi-)</b> | Dzina        | Thangi+tsinde la dzina + livhumbi la fhethu.<br>Zwi+-kumbu- + -ni.          |
| <b>9. Nyelela</b>     | <b>15 (U-)</b>   | Liiti        | Thangi+mudzi + pfalandothe thaphuwi.<br>U+-elel-+ -a.                       |
| <b>10. Mifunga</b>    | <b>4 (Mi-)</b>   | Dzina        | Thangi+tsinde la dzina.<br>Mi+-funga.                                       |

|                     |                  |          |   |
|---------------------|------------------|----------|---|
| <b>11. Tshitoma</b> | <b>7 (Tshi-)</b> | Litaluli | Thangi+tsinde ja litaluli.<br>Tshi-+toma. |
| <b>12. Thema</b>    | <b>9 (N-)</b>    | Litaluli | Thangi+tsinde ja litaluli.<br>N+-thema.   |

#### 4.4 TSENGULUSO YA MAITI NA MAÑWE MADZINA O NGALANGALAHO

Namusi ndi **diso** jaawe, kholomo dzi fanela u **fula** ngei vivhini ja vhakoma Vho-Nyamande. Ndi khou pfa uri vhakoma Vho Nyamande zwinamana zwavho zwothe vho sia **tshikuvhini** a zwo ngo ngo bva na vhomme azwo. Ndo ri tshi tshi khou fhira nga tsini na khoro musanda nda pfa musanda vha tshi hevhedza vha tshi ri, “Na onoyu kha **luvhedzwe**” (Magau,1994:54). Vhakoma Vho Mukhotho vha ri vha fhaļa vha ri, “Ndi anea a Nyavhumbwa wa **dagaila** kanda vho u vhumbaho. Fhongo iļi a vho ngo tsha li fhedzisa nge vha vho dzhenwa hanwani nga muñwe we nde ndi tshi tswa nga ičo nda wana o dzula nħha ha **lihe** ċihulu. Ndi musi we ha vha hu tshi khou sengwa mulandu wa Budzwa uļa wa musi hu tshi pfi o sema vhamusanda. Ndi tshi lavhelesa nda wana Budzwa o **niwa** tshothe nahone a tshi vhonala o **lombelwa** tshothe. Aređi, a thi ri ıwana mu ja malofha thumbuni hu **onya** hawe.

Kha phara iyo maipfi othe o swifhadziwaho nga fhasi ndi maipfi ane ano mađuvha ha tsha shumiswa, o ngalangala. Afha fhasi ndi do sumbedzisa zwine a amba na zwine zwa khou ita uri a ngalangale.

Ipfī **diso** ndi dzina ċine vhubvo halo ha sumbedzisa uri ndi kha tsinde ja ċiiti –lisa. Kha phara iyi iļi ipfi a li ambi u lisa lini. Hafha li khou amba uri ndi tshifhinga tshawe tsha u lisa kholomo, namusi kholomo dzi khou liswa ngae, kana ndi duvha Iwawe Iwa u lisa. Ndi ċikateli ja maipfi aya, “*hu khou da inwi*”. Ano mađuvha vhatu a vha shumisi ipfi diso,

vha tou ḥalutshedza. Ipfi iļi ḥo hangwea, nahone izwi ndi zwone zwine zwa khou ita uri ipfi iļi ḥi mbo ngalangala. Tshiňwe tshine tsha khou vhanga u ngalangala ha ipfi iļi ndi ngauri madiso a u lisa nga u sielisana ha tsha itwa vhunga ano mađuvha hu si tshe na u lisa zwifuwo. **Madiso** zwi amba uri mađuvha maňwe hu ḥo lisa muňwe ngeno muňwe a sa khou lisa a vho lisa ḥiňwe ḥuvha, fhedzi izwi zwe vha zwi tshi itwa hu na u tendelana.

U **fula**, heli ndi ḥiiti ḥi ambaho u ḥa ha zwifuwo. Ano mađuvha ipfi iļi a ḥi tsha shumiswa. Zwivhangi zwa u sa tsha shumiswa ha ḥiiti iļi ndi ngauri ha vho shumiswa ḥibulazwithihi ḥalo ḥine ḥa vha **u ḥa**. U sa tsha shumiswa ha ipfi iļi a si nge ḥa vha uri ḥi khou tou kondā u ḥi bu la lini. Hafha u nga sumbedzisa uri zwi khou vhangwa nga n̄thani ha uri vhathu vha vho sokou bu la maipfi a luambo Iwavho hu si tshe na u londa nahone hu si na munanguludzo wa maipfi wa n̄thesa. Vhathu a vha tsha londa u kođela luambo Iwavho nga maipfi o teaho musi vha tshi amba fhethu ho fanelaho na kha nyimele yo fanelaho. Ndi ngazwo vhathu vha tshi vho shumisa na ipfi “*u ḥa*” vha tshi amba **u fula** ha kholomo.

**Tshikuvhini** ndi ḥidadzisi ḥa fhethu, mbudziso i vha ya uri tshikuvhini ndi ngafhi, hu ambwa mini nga ipfi tshukuvhini (Ziervogel,Wentzel & Makuya,1981: 76). Tshikuvhini ndi ipfi ḥo vhumbwaho ḥi tshi bva kha dzina tshikuvhi. **Tshikuvhi** ndi danga ḥine kholomo musi dzi tshi iswa malisoni arali dzi na zwiňamana zwine a zwi athu aluwa zwiňamana zwa hone zwa sala zwe valelwa ngomu. Nga u pfufhifhadza, **tshikuvhi** ndi danga ḥa zwiňamana. Ipfi iļi ano mađuvha a ḥi tsha shumiswa vhunga zwa u fuwa kholomo zwe no tou sala kha vhorabulasi fhedzi vhane na u fhađela zwiňamana zwikuvhi zwazwo a vha zwi iti. Arali zwa nga sokou itea ra wana muthu e na kholomo na zwiňamana zwawe u ḥo wana zwi sa fhađelwi zwikuvhi zwazwo, zwi tshi valelwa na vhomme madangani vhunga u fhađa madanga nga mavhili zwi songo leluluwa ano mađuvha.

Kha **Iuvhedzwe**, ipfi iļi ndi ipfi ḥine muthu a tshi ḥi ḥalutshedza a nga amba uri ḥi shumiswa nga maanda kha u amba tshithu nga nđila yo dzumbamaho, nga tshiđinda kana tshihosi. Ipfi iļi ndi ḥiiti ḥi ambaho u vhulaha nga . Kha phara iyo muambi o shumisa

ipfi a tshi lila u sumbedza uri muthu uyo a vhulawe, hezwi ndi u vhulaha nga u tou zwizwiedza lune zwa sa ḋo kona u tevhelelea uri muthu uyo a nga vha o vhulawa nga nnyi. Vha tshi ri **kha luvhedzwe** vha amba uri **kha vhulawe**. Ipfi ili ji nga dovha ja shumiswa na nga dziñanga, vha tshi tou shavha u bula uri kha vhulawe. Kanzhi izwi zwi ambelwa kha muthu ane a nga vha a tshi khou itela musanda mitsiko na dzikhaedu dzine musanda vha vha sa andani nadzo. U shavha mitsiko iyo musanda vha a amba uri, “*uyo nga a luvhedzwe*” vha tshi amba uri a vhulawe nga u tou zwizwiedzwa. Ipfi ili u fana na mañwe maipfi a luambo lwa musanda ndi linwe lo ngalangalaho.

**Dagaila** ndi liiti line ja shumiswa kha murero une wa ri, “*Nyavhumbwa wa dagaila wa kanda vho u vhumbaho*.” Murero uyu u ambwa arali muthu mułuku a tshi o aluswa zwavhuđi nga vhahulwane, a vho ri a tshi aluwa a sa tsha pfa ngeletshedzo dza vho mu alusaho. Arali wa nga ḥola ḥhalutshedzo ya murero uyu u nga wana uri liiti ili **dagaila** li amba u tshila u sa tsha pfa zwine vhahulwane vha vha tshi u eletschedza ngazwo. Liiti ili lo ngalangala, vhudzuloni haļo vhathu vha vho shumisa maipfi manzhi u fana na liiti diitisa. Dagaila ndi ipfi line lo shumiseswa nga vhomakhulukuku washu. Vho li sia fhedzi murafho uyu wa zwino a u li shumisi. Arali ja shumiswa vha li shumisa heneffo mureroni hune na u u pfa a vhañwe vha sa u pfi.

**Lihe** ndi linwe ja madzina o ngalangalaho. **Lihe** na kale na kale ndi tombo (Makuya na Mudau, 1989:89). Ano mađuvha a li tsha ambiwa. Hu khou shuma libulazwithihi lało line ja vha tombo. Ri na shango line ja pfi Mahematshena. Ndi shango line dzina ili lo bva kha uri ha vha ho ḋalesa matombo matshena ndi ngazwo ho mbo irwa dzina ja Mahematshena. Lihe u fana na ive ndi maipfi othe a ambaho tombo. Vhuhili hao haya maipfi ha tsha shumiswa o ngalangala nga nthani ha u shumiswa ha libulazwithihi lao line ja vha tombo.

Kha ndima iyo muñwali u ri: Ndi tshi lavhelesa nda wana Budzwa o **niwa: Niwa** ndi liiti li sumbedzaho u shona tshothe. U **niwa** nga ḫtoni ndi u dzhenwa nga ḫtoni. Hezwi zwi

amba u shona. Haano mađuvha ipfi ili ḥo ngalangala. Vhathu vha tshi amba u niwa nga ḥtoni a vha shumisi ḥiiti u niwa. Hezwi zwi dovha zwa sumbedza u sa kona u nanguludza maipfi o teaho u shumiswa kha nyimele dzone dzone. Vhathu vha tshi amba u niwa nga ḥtoni vha shumisa maipfi a fanaho na uri “ndo wana o shona vhukuma.” Ipfi ili ḥi khou ngalangala nga zwiṭuku nga zwiṭuku.

**U lombelwa**, hezwi zwi amba u neta nga maanda nga murahu ha tshimbila lwendo lu lapfu nga milenzhe. Ipfi ili ndi ḥa Tshivenda vhukuma ḥa kale na kale ḥone ḥi shumiswaho nahone kha u ḥifhisa luambo lwashu. Ano mađuvha a ḥi tsha shumiswa hu vho shumiswa maipfi zwao a fanaho na u neta.

#### 4.5 THEBULU YA MAIPFI O SENGULUSWAHO KHA NTHA NGA U ANGAREDZA

##### Thebulu 4.5.

| Maipfi         | Kiłasi ya dzina | Thalutshedzo | Kuvhumbelwe   |
|----------------|-----------------|--------------|---|
| 1. Diso        | 15 (U-)         | Dzina ḥiiti  | Thangi + mudzi + pfalandothe<br>ṭhaphuwi.<br>U+ lis+-a.                     |
| 2. Fula        | 15 (U-)         | Dzina ḥiiti  | Thangi + mudzi + pfalandothe<br>ṭhaphuwi.<br>U+ful-+-a.                     |
| 3. Tshikuvhini | 7( Tshi-)       | Dzina        | Thangi + tsinde ḥa dzina +<br>ḥivhumbi ḥa fhethu.<br>Tshi-++-kuvhi-++-ni.   |
| 4. Luvhedzwe   | 15 (U-)         | Dzina ḥiiti  | Thangi + mudzi + muengedzo<br>+ pfalandothe ḅhaphuwi.<br>U+ luvhedz-+-w-+a. |

|                    |                |                    |   |
|--------------------|----------------|--------------------|---|
| <b>5. Dagaila</b>  | <b>15 (U-)</b> | Dzina <i>jiiti</i> | Thangi + mudzi + pfalando <sup>the</sup> <i>ṭhaphuwi</i> .<br>U- + dagail- + - a.         |
| <b>6. Lihe</b>     | <b>5 (Li-)</b> | Dzina              | Thangi + tsinde <i>ja</i> dzina.<br><i>Li</i> --he.                                       |
| <b>7. Niwa</b>     | <b>15 (U-)</b> | Dzina <i>jiiti</i> | Thangi + mudzi + muengedzo+ pfalando <sup>the</sup> <i>ṭhaphuwi</i> .<br>U+ n- +-iw - a.  |
| <b>8. Lombelwa</b> | <b>15 (U-)</b> | Dzina <i>jiiti</i> | Thangi + mudzi + muengedzo+ pfalando <sup>the</sup> <i>ṭhaphuwi</i> .<br>U+ lombel--w--a. |

#### 4.6 TSENGULUSO YA MAIPFI O NGALANGALAHO A RE MAITI FHEDZI

Afha fhasi ndi *do* isa phanda na tsenguluso ya mañwe maiti fhedzi o ngalangalaho kha Tshivenda. U fana na zwe mañwe maipfi a sengulusiswa zwone afho *n̥tha*, na anea a *do* senguluswa ri tshi tevhela zwenezwo.

Vho- Nyatshavhungwa musi we vha vhuya mashonzhani vho wana mazwale a kati na u **haela** muña wa nndu yawe vhunga ho vha hu si kale o u **ridela**. Hezwi u khou zwi ita nge a *qivha* uri mathabama u na mushumo wa u yo u **havha** mukumbi saizwi hu hone u tshi khou fhondwa. Vha tshi tou khithi! Mazwale a ri khavho, “O **dzama** naa mashonzha?” A tshi vhudzisa o vha o fara luhwai lwa u swiswa khuhu ye ya vha i tshi khou **kunzwisa** khukhwana dzayo heneffo he a vha a tshi haela hone. Vha tshi mu fhindula vha ri: “Ndi *do* ni fhindula ndi tshi vhuya u **phapha** mushonga hafho *ḍakani*.” Mazwale! Khe *ŋanwaha* mitshelo yo tou **omowa**, ndi sa athu hangwa, naa avha Vho-Bele vha khou **londolwa** lini? Hone vhathu vho vha vho lingedza u vha **koṭa** zwa tou

kunda. Ndi Vho-Nyatshavhungwa vha khou vhidzelela Vho-Naledzani vhe vha humbela uri vha tshi bva u phapha mushonga vha vha **sundise** vhunga vha tshi ya Hamakuya.

Kha phara iyo maipfi othe o swifhadziwaho nga fhasi ndi maipfi ane ano maduvha ha tsha shumiswa, o ngalangala. Afha fhasi ndi do sumbedzisa zwine a amba zwone na zwine zwa khou ita uri a ngalangale vhathu vha si tsha a shumisa.

Kha phara iyo hu na ipfi **haela**, ipfi indi jiiti, **u haela** ndi u nama mavu, hu nga vha kha luvhondo lwa nndu dza tshikale dzo fhatiwaho nga zwidina zwa mavu uri zwidina izwo zwi thivhedzee musi i tsha di bva u fhatiwa, u haela zwi nga itwa na fhasi kha muta hu u itela u u nakisa u sa athu u ridela na u u hulungwa. Ipfi indi ji tsha shumiswa, lo ngalangala ngauri mushumo uyo wa u haela a u tsha itiwa ano maduvha vhunga vhathu vha tshi vho fhata nndu dzavho nga zwidina zwa dzisemende lune zwa vho ita uri na u haelwa dzinwe dzi sa tsha haelwa dzi tou shumiwa nga vhafhati nga semende dzo khwathaho u fhira u haela nga mavu. Mita ano maduvha a i tsha haelwa na u ridelwa vhunga i tshi vho tou shunwa nga zwidina zwine vhathu vha vho tou renga nga masheleni a si na vhukono. U sa tsha fhatwa ha nndu dza mavu na mita ya tshikale zwi mbo ita uri jiiti indi ja u haela ji mbo ngalangala. U ngalangala halo zwo mbo ita uri hu vho shumiswa jiiti lo tou pambiwaho u bva kha Luisimane vhudzuloni halo jine ja vha u semendela.

Ri dovha hafhu ra vha na ipfi, **ridela**. **U ridela** ndi jiiti. Liiti indi ji ambelwa kha kha mavu ane a tsha di bvaho u haelwa a tshe o ñukala zwituku. Mavu ayo hu nga dzhiwa tombo jine ja vhidza ngwane kana bodelo javhudi jiuku jine ja kona u farea, vha do ralo u thoma u kulutedza ala mavu o namiwa hu tshi khou haelwa fhasi. Hezwi zwi itelwa u a khwathisa nahone zwi tshi vha zwo nakelela nga nthani ha u swalingedzea ha mishumo ya ngwane kana bodelo ilo, izwo zwi do ri musi zwo no fhela, musi zwi tshi oma zwa vho oma zwo naka nahone zwo khwatha. Mushumo uyu wa u ridela a u tsha itwa ano maduvha, u sa tsha itwa hazwo zwo mbo ita uri jiiti indi ja u ridela ji mbo ngalangala,

vhudzuloni ha mushumo uyu wa u ridela ho no dzhena ipfi **la** u semendela. Hezwi zwi itiswa ngauri mushumo uyu ano mađuvha u vho itwa nga semende yo khwaṭhaho u fhira mavu.

Ri tshi isa hafhu phanda na maipfi o ngalangalaho, ri mbo dovha hafhu ra wana ipfi, **havha**. **U havha** ndi **l̄iti**. **L̄iti iłi l̄i** ambelwa kha tshinwiwa tsha mukumbi vhune ha vha, halwa ho itwaho nga mafula. **U havha** zwi amba u bvisa thambo dza mafula kha mađi, ane a vhidzwa govhole. Govhole ndi thambo dza mafula o fhondiwaho dzo ḥanganyiswa na mađi. Musi vhathu vha tshi khou khethekanya thambo dza mafula na mađi, uri hu sale mađi a mafula fhedzi ri ri vha khou havha. U havha ndi nyito ya u fhandekanya thambo dza mafula na mađi ao. Ano mađuvha ipfi **iłi lo** ngalangala ngauri mushumo wa u fhonda mukumbi a u tsha itwa nga vhathu, mushumo uyu u vho itwa nga mitshini mihulu hune ya zwi kona u khethekanya thambo, makanda na mađi a mafula hu songo tsha vha na nyito ya u havha. Hezwi zwa u havha mukumbi zwo fhira na vhomakhulukuku washu misi yeneila ya kale. Hezwi zwi mbo ita uri **l̄iti iłi la** u havha **l̄i** mbo ngalangala. Zwoṭhe hezwi ano mađuvha vhathu vha zwi angaredza nga u shumisa **l̄iti u ita** mukumbi.

Kha phara iyo ri dovha ra vha na ipfi **dzama**. **U dzama** ndi **l̄iti l̄ine** kha phara yashu **l̄i** khou ambelwa kha u fhela ha mashonzha. fhedzi a **l̄i** ambelwi kha u fhela ha mashonzha fhedzi, **l̄i** dovha hafhu **la** shumiswa kha u lovha ha vhamusanda, kana khosi. Khosi ya lovha ri ri khosi yo dzama (Maumela & Madiba, 1996:208). Musi mashonzha a sa tsha wanala ri zwi vhidza uri o dzama. Hezwi ndi musi mashonzha a sa tsha **luma**. U dzama sa **l̄iti** ano mađuvha a **l̄i** tsha shumiswa ngauri u do wana vhathu vha tshi vho sokou shumisa **l̄iti fhela** hu tshi ambwa u dzama ha mashonzha. Kale musi mashonzha a sa tsha wanala ho vha hu tshi pfi mashonzha o dzama. Musi a tshi thoma u wanala ro vha ri tshi ri mashonzha o luma. **U luma** ndi u thoma u wanala ha mashonzha. Vhuvhili ha maiti aya ndi o ngalangalaho tshoṭhe. U ngalangala ha maiti aya zwi khou vhangwa na ngauri ano mađuvha mashonzha a vha sokou farwa na nga

vhana vhatukutuku vhane vha tshi amba vha sa londe na munanguludzo wa maipfi o teaho.

**U kunzwisa**, heļi ipfi, u fana na maňwe maipfi o bulwaho afho n̄tha na ĥone ndi ĥiti ĥo ngalangalaho. **U kunzwisa** ndi ĥiti ĥi ambelwaho kha u alusa khukhwana nga khuhu. Musi khuhu i tshi khou alusa khukhwana ri ri i khou kunzwisa khukhwana dzayo, ano mađuvha ĥiti īli a ĥi tsha shumiswa vhunga hu si tshe na u fuwa khuhu dzine dza do thothonya makumba dza a alamela dza dovha dza a thothonya zwikukwana dza dovha dza alusa zwikukwana izwo sa zwiļa kale. Khuhu dzi re hone ano mađuvha ndi dzīla tshena dzi fuwiwaho nga vhunzhi dzi tshi fuwelwa ɳama na makumba. Idzi ndi dzi sa koni na u alamela makumba adzo na u a thothonya vhunga mushumo uyu u tshi vha u itwaho nga mitshini. Hezwi zwi mbo ita uri ĥiti īli ĥa u kunzwisa ĥi mbo ngalangala tshoħthe. Hezwi zwi mbo ita uri u pfe vhathu vha tshi vho shumisa ĥiti īli fhethu hu songo fanelaho. U a vho pfa vhathu vha tshi vho ĥi shumisa na kha u alusa vhana vha vhathu, wa pfa muthu a tshi ri u khou kunzwisa vhana a tshi amba u lela vhana vhaw. Hezwi ndi zwe khakheaho.

Ri dovha hafhu ra vha na ipfi **phapha**, phapha ndi ĥiti ĥine u ya nga phara iyo ĥi amba u rema mushonga. **U phapha** ndi u rema makwati maņu a muri, a nga vha a a u ita mushonga sa makwati a muvhula, kana makwati zwao a si a mushonga hu u itela u vhulaha muri wonoyo une wa khou phaphiwa makwati. Musi vha tshi khou rema makwati eneo ri amba uri vha khou phapha. Hezwi zwa u phapha makwati nga maandarda a mushonga ano mađuvha a zwi tsha itwa vhunga vhathu ano mađuvha vha si tsha vha na dzangalelo ĥa u shumisa mishonga yashu ya Tshirema vha tshi vho takalela zwa dzilafho ĥa Tshikhuwa. U sa tsha phapha mushonga honohu hu mbo ita uri ipfi īli ĥi ngalangale ĥi tshi tou sala fhedzi kha u ambelwa ɻhamusi kha u engedza tshithu n̄tha ha tshiñwe.

**U omowa**, u fana na mañwe maipfi a re maiti afho n̄tha na leneli ndi liñwe ja maiti o ngalangalaho. U **omowa** ndi liiti li ambelwaho kha u añwa ha mitshelo. Musi muri wa mutshelo wo añwa mitshelo nga maanda lune wa wana u tshi nga u sa vunda na matavhi awo nga u lemelwa nga mitshelo ri amba uri wo omowa. Ipfi ili ndi liñwe ja maipfi o shumiseswaho nga vhomakhulukuku washu. Ano mađuvha murafho wo salaho ili ipfi a u li talusi na zwitukułuku. Arali mutshelo wo omowa vha shumisa maipfi a fanaho na: *u añwa nga maanda* vha sa kone u zwi sumbedzisa nga u shumisa ipfi lo teaho line ja vha u omowa, lone line ja vha Tshivenda tsha matħakheni.

Ri dovha ra vha na ipfi line ja ri: **U londolwa** (Magau, 1994;54), u londolwa ndi ipfi ja Tshivenda line ja ri lo shumiswa ja vha li tshi bveledza nyito yo dzikaho i ambaho u vhulunga mufu. Muambi afho kha phara yashu a tshi ri: Hafhu vha khou **londolwa** lini? Muambi u vha a tshi khou vhudzisa uri vha vhulungwa lini. Ano mađuvha ipfi ili a li tsha shumiswa. Hu vho shumiswa libulazwithihi jało line ja vha u vhulunga. Hothe hothe hu vho shuma u vhulunga na musi zwi tshi ambelwa na kha muthu wa tshihosini ane ra tea u shumisa ipfi lo teaho line ja vha u **swiṭa**. Ipfi ili ja u londola lo ngalangala.

**U koṭa**, heļi ndi liñwe ja maipfi ane a vha a Tshivenda tsho rombaho vhukuma ane misi ino ha tsha shumiswa. **U koṭa** zwi amba u ilafha muthu, u onga muthu ane a khou vhaisala. Mađuvha ano ipfi ili a li tsha shumiswa vhunga hu si tshe na u onga muthu mahayani. Muthu ano mađuvha a thoma u vhaisala u rumelwa maongeloni. Zwa u koṭa mulwadze zwo guma misi yeneila he maongelo a vha a sa athu qalesa. Tshithu tshi itisaho uri ipfi ili li ngalangale ndi nge ha vho shumeseswa mabulazwithihi aļo ane a vha u onga na u ilafha.

Hu dovha ha vha na ipfi **sundise/ sundisa**. U sundisa ndi liiti li ambaho u fhelekedza. Heļi ndi liñwe ja maipfi a shumiswaho nga vhathu vha konaho munanguludzo wa maipfi o teaho a Tshivenda nahone u munanguludzo wa n̄thesa. Ipfi ili a li tsha shumiswa ano mađuvha. Vhudzuloni haļo hu khou shumiswa libulazwithihi jało line ja vha fhelekedza,

huňwe ha vhuya ha nga hu sa shumiswa na maipfi asili vhatu vho hangwa ipfi lo teaho line la vha u sundisa.

Ri sa athu isa phanda na tsenguluso ya maipfi maňwe o ngalangalaho, kha ri thome ri sedze uri ayo maipfi o sumbedziswaho afho ntha a nga angaredzwa hani nga u shumisa thebuļu ine ya do tevhela nga afha fhasi.

#### Thebulu 4.6.

| Maipfi            | Kilasi ya dzina | Thalutshedzo | Kuvhumbelwe   |
|-------------------|-----------------|--------------|---|
| <b>1 Haela</b>    | <b>15 (U-)</b>  | Dzina liiti  | Thangi + mudzi + pfalandothe thaphuwi.<br>U-+hael-+-a.                  |
| <b>2 Ridela</b>   | <b>15 (U-)</b>  | Dzina liiti  | Thangi + mudzi + pfalandothe thaphuwi.<br>U-+ ridel-+-a.                |
| <b>3 Havha</b>    | <b>15 (U-)</b>  | Dzina liiti  | Thangi + mudzi + pfalandothe thaphuwi.<br>U-+havh-+-a.                  |
| <b>4 Dzama</b>    | <b>15 (U-)</b>  | Dzina liiti  | Thangi + mudzi + pfalandothe thaphuwi.<br>U-+dzam-+-a.                  |
| <b>5 Kunzwisa</b> | <b>15 (U-)</b>  | Dzina liiti  | Thangi + mudzi + muengedzo+ pfalandothe thaphuwi.<br>U-+kunzw-+-is-+-a. |
| <b>6 Phapha</b>   | <b>15 (U-)</b>  | Dzina liiti  | Thangi + mudzi + pfalandothe thaphuwi.<br>U-+phaph-+-a.                 |

|                   |                |                    |   |
|-------------------|----------------|--------------------|---|
| <b>7 Omowa</b>    | <b>15 (U-)</b> | Dzina <u>l</u> iti | Thangi + mudzi + pfalando <u>ł</u> he<br>łaphuwi.<br>U- + omow-+-a.                 |
| <b>8 Londolwa</b> | <b>15 (U-)</b> | Dzina <u>l</u> iti | Thangi + mudzi + muengedzo+<br>pfalando <u>ł</u> he łaphuwi.<br>U-+ lond-+-olw-+-a. |
| <b>9 Koła</b>     | <b>15 (U-)</b> | <u>l</u> iti       | Thangi + mudzi + pfalando <u>ł</u> he<br>łaphuwi.<br>U- + koł-+-a.                  |
| <b>10 Sundise</b> | <b>15 (U-)</b> | <u>l</u> iti       | Thangi + mudzi + pfalando <u>ł</u> he<br>łaphuwi.<br>U-+ sund-+-is- +-a.            |
| <b>11 Święta</b>  | <b>15 (U-)</b> | <u>l</u> iti       | Thangi + mudzi + pfalando <u>ł</u> he<br>łaphuwi.<br>U- + swięt- +-a.               |

Afha fhasi ndi ḋo isa phanda na tsenguluso ya mañwe maipfi o ngalangalaho kha Tshivenda. U fana na zwe mañwe maipfi ayo a sengulusiswa zwone afho n̄tha, na anea a ḋo senguluswa ri tshi tevhela zwenezwo.

Musi i tshi tou **khebuwa**, makhulu wawe vhe kha ḋe ndi mu **rule** łoho ḋuvha li sa athu fhisesa. Vha tshi isa phanda vha bula uri vha ḋo thoma nga u mu **kupula** hayo mavhudzi a re kha phanda. “Hafhu ni songo nndengisa n̄ne hafhu ndi fanela u ya u ha maine Nemukula u **fhondiwa**. Ndi ḋo sokou ḫuwa ndo sokou **moña** milenzhe”. Ndi vhone makhulu vha khou isa phanda. Ntakadzeni! “Ni songo hangwa u sala ni tshi **swara** muroho, ni dovhe u elelwa u vhudza Vho-Naledzani uri vha songo livhala u **dzinga** vhuła vhukunda hanga”. Ndi vhone makhulu vha tshi isa phanda. “Makhulu, n̄ne ndi khou ḫoda u **ela** tshiulu ndi ḫoda u fara ḫemeñeme madekwana” Ndi Ntaka a tshi vha fhindula. Ntaka o ralo o no fara lufhangha lwa u **funga** khuhu vhunga dzo vha dzi tshi

khou pala mutomba wa tsimu ila ye mahoja ya **Iala**. A si kale a tsha di bva u **shela** phondha heneffo tsimuni.

Kha phara iyo maipfi othe o swifhadziwaho nga fhasi ndi maipfi ane ano maduvha ha tsha shumiswa, o ngalangala. Afha fhasi ndi do sumbedzisa zwine a amba zwone na zwine zwa khou ita uri a ngalangale vhathu vha si tsha a shumisa.

Kha phara iyo ri na ipfi **khebuwa**, ipfi ili ndi liiti li ambelwaho kha nyito ya musi mvula i sa tsha na hu na uri yo vha i tshi khou na nga maanda. Ha sokou ri nga murahu ya da ya ima ya sa tsha na. Musi i sa tsha na ri amba uri yo **khebuwa**. Arali yo khebuwa a zwi ambi uri yo tsha lini, ya tou khebuwa zwi dovha zwa vhonala hu tshi vha na khonadzeo ya uri i nga dovha ya na hafhu. Maduvha ano ipfi ili a li tsha shumiswa, madzuloni alo hu vho shumiswa uri: *yo tsha na musi yo tou khebuwa*.

Ipfi **rule**, ndi ipfi li bvaho kha tsinde la liiti –rula . **U rula** u bva kha phara iyi zwi amba u haela muthu nga luare musi thoho yawe i tshi khou dina nga u dzula i tshi rema. Thoho i dzulelaho u rema i a ruliwa. Muthu u thavhelwa thoho yotha nga luare vha dzhia vha mudodza mushonga thoho yotha hafho he a haelwa hone. Mushumo uyu musi u tshi itwa kha muthu ri u vhidza uri ndi u rula thoho. Maduvha ano mishumo iyi a i tsha itiwa nga nthani ha malwadze a sa fholiho o ambarelaho shango. Vhathu vha vho ofha u rulwa dzithoho vha tshi shavha u kumba malwadze. U sa tsha itwa ha mushumo uyu, zwo mbo ita uri ipfi ili la u rula li mbo ngalangala tshothe.

**U fhondiwa:** Ipfi ili ndi liiti li ambaho u farwa farwa nga maine uri u sa sokou lwala lwala zwo itwa nga vhathu vha no silinga nga u tou lowa. **U fhondiwa** zwi amba uri muthu o dzivhelwa nga mishonga nga maine uri a songo loiwa nga vhaloi vhunga hu na lutendo luhulwane lwa uri muthu u a loiwa nga vhaloi. Maduvha ano zwa u fhondiwa a zwi tsha itwa vhunga maitele ashu a sialala ro a latela kule a vho milwa nga zwa vhurereli ha

Tshikhiresite hune vhathu vha vho tou rabela uri vha si dodongwe vhusiku nga vhaloi. Thabelo ano mađuvha i vho shumiswa kha u ita mushumo wa u fhonđa. Ipfi ili lo ngalangala ngauri vhathu a vha tsha fhonđiwa ha maine.

Ri dovha hafhu ra vha na ipfi **u kupula** kha phara yashu. **U kupula** zwi amba u vheula mavhudzi othe kha ḥoho. Ano mađuvha ḥiiti ili a ḥi tsha shumiswa fhethu ho teaho. Vhathu vha shumisa ipfi u vheulwa vha tshi lila u amba uri vho mukupula mavhudzi othe. Musi hu si na mavhudzi kha ḥoho ya muthu ri amba uri o kupuliwa mavhudzi othe. Hafho ndi musi ri tshi khou shumisa maipfi o teaho fhethu ho teaho nahone ho shumiswa munanguludzo wa nthesa wa maipfi. Ipfi ili ano mađuvha lo ngalangala, a ḥi tsha shumiswa.

Ipfi **moṇa** ndi ḥiñwe ḥa maipfi o ngalangalaho kha Tshivenda. U **moṇa** ndi ḥiiti ḥine ḥa amba u ḥamba nga ntha hu si u tou ḥamba nga vhournwane. Kanzhi u moṇa vhathu vha amba u ḥamba nga ntha nahone milenzhe na tshifhaṭuwo hu si nga mađi manzhi lini. Hezwi zwa u ḥimoṇa kanzhi zwi anzela u itwa nga vhavegulu vhunga vho vha tshi kona u fhedza ḥuvha ḥothe na u ḥamba vha songo ḥamba muvhili wothe. Arali ha sokou vha na nyimele ine vhavegulu avho vha vha vha tshi khou ḥoda u fara kwendo kwa shishi u wana na u pfa vha tshi ri, “A vha ime ndi thome u ḥimoṇa wee.” Zwa u ḥimoṇa ano mađuvha a zwi tsha itwa, vhunga ano mađuvha vhathu vho no faresa zwa vhudele u fhira misi ḥla, izwi zwi mbo sia ipfi ili ḥa u moṇa ḥi tshi mbo ngalangala.

U **swara** ndi ḥiñwe ḥa maipfi ane ano mađuvha lo ngalangala. U **swara** ndi ḥiiti ḥi ambaho u swotola dzinnzi dzi wanalaho kha muroho wa phuri na mavhele a tshi khou bvisiwa maṭaṭa musi a tsha di bva u kaṇiwa (Madiba, 1996:208). Ano mađuvha wa amba zwa u swara muroho u wana hu si na ane a kha di zwi ḥivha uri zwi amba mini. Hezwi zwi khou vhangwa ngauri miroho i fanaho na phuri vhathu a vha tsha ḥavha ngauri vhathu vha vho funesa zwisevho zwa džiñama u fhira miroho ya maṭari. Mavhele ano mađuvha

a vho swarwa maṭaṭa ao nga mitshini vhunga hu tshi vho limesa vhорабулиса nga vhudalo, hezwi ndi zwone zwivhangi zwauri ḥiiti iļi ḥa u swara ḥi mbo ngalangala.

**U dzinga** vhukunda: Heļi ndi ḥone ḥiiti ḥo teaho u shumiswa musi muthu a tshi khou ita vhukunda, hu nga vha vhukunda ha milenzheni kana zwandani, Arali vhu vhukunda ha hatsi, hone vhu tou hoṭiwa. **U dzinga** ri vha ri tshi amba u ita vhukunda nga vhurale na dzidaraṭa dzo teaho. Ano mađuvha vhathu vha tshi amba u dzinga vhukunda vha ri, *vha khou ita vhukunda*". Hezwi zwi amba tshayo ya munanguludzo wa maipfi o teaho u shumiswa kha nyimele dzo teaho. ḥiiti ḥa u dzinga ḥo ngalangala na vhomakhulukuku washu. Ano mađuvha vhathu a vha tsha ḥi shumisa ḥo ngalangala tshoṭhe.

Kha phara iyo ri dovha hafhu ra vha na ḥiiti **u ela**. **U ela** kha phara iyo zwi khou amba u bwa mulindi muhulu kha tshuulu wa tibedzwa nga maṭari u itela uri musi ḥemeñeme dzi tshi bva dzi bvele nga ngomu vhathu vha kone u dzi bata ha zwavhudī. Vhañwe vha amba nga ḥiiti u tsivhela, kanzhi hezwi zwa u tsivhela hu tsivhelwa nthwa. U ela ḥemeñeme ano mađuvha vhathu a vha tsha zwi ita ngauri ho sala murafho une wa sa ḥivhe uri ḥemeñeme dzi fariwa hani. A thi ri na vhana vha musalauno ḥemeñeme a vha ḥi vha a dzi ofha. Arali zwa nga sokou itea ha vha na vhanе vha lila u dzi fara vha tou bata nga nthihi nga nthihi madzuloni a u tou dzi elela uri vha dzi fare nga vhunzhi.

Ri dovha hafhu ra vha na ipfi **funga**, **u funga** kha phara iyi ḥi amba musi hu tshi ḥukhulwa zwikunwane na ḥodzi dza milomo ya khuhu nga murahu ha musi khuhu iyo i tshi khou dina nga u pala hoṭhe hoṭhe ḥañwe dzi tshi khou pala mbeu yo gobelwaho na mitomba i sa athu melaho. Musi khuhu dzi tshi tumulwa zwikunwane na u ḥukhulwa milomo hu pfi dzi khou fungiwa. Mađuvha ano khuhu a dzi tsha fungiwa, ngauri na u fuwa khuhu dzi palaho mbeu na u dzhovha mitomba a dzi tsha fuwiwa. Khuhu dzine ano mađuvha dza fuwiwa ndi dzenedzi tshena dza ḥama dzine na u ḥipalela zwiliwa dza sa kone. Hezwi ndi zwine ipfi iļi ḥa u funga ḥa khou ngalangala ngazwo, vhathu a vha tsha ḥi ḥivha.

Ri dovha hafhu ra vha na tsinde **la** **liti –lala**, kha phara iyi **liti ili lala** **li** amba u pfukwa ha tsimu ñwaha muthihi kana mivhili i songo limiwa, arali tsimu i tshi dzulelwa u limiwa nga miñwaha fhedzi ya sa limiwe ñwaha muthihi a ri ambi uri a yo ngo limiwa, ri amba uri yo **lala**. **Liti ili** **lo** ngalangala, a **li** tsha ambiwa, vhathu vha vho sokou ri tsimu a yo ngo limiwa. Luambo Iwashu lu khou xedza maipfi a vhudi nga nñhani ha u sa tsha itwa ha mishumo ye kale ya vha i tshi itwa. Vhathu a vha tsha lima masimu u fana na kale, zwenezwo maipfi a fanaho na u lala ha masimu a khou ngalangala ngazwo.

**U shela** ndi **linwe** **la** maipfi **line** **la** vha **liti** **lo** ngalangalaho kha Tshivenda. **U shela** kha phara iyo zwi amba u gobela mbeu ya phonða. Phonða a dzi tou zwaliwa u fana na mbeu ya mavhele na dziñwe nga u fhambana. Phonða dzi tou sheliwa. Kuambele ukwu ano maðuvha kwo ngalangala, vhathu vha vho sokou shumisa na maipfi a sa ananiho na fhethu na nyimele. Vhathu vha vho shumisa tsinde **la** **liti –gobela** na kha u shela zwi ambelwaho kha phonða.

Maipfi oþhe o sumbedziswaho afho nñha a nga angaredzwa oþhe nga u shumisa thebulu ine ya ðo tevhela nga afha fhasi.

#### Thebulu 4.7.

| Maipfi           | Kilasi ya dzina | Thalutshedzo      | Kuvhumbelwe   |
|------------------|-----------------|-------------------|---|
| <b>1 Khebuwa</b> | <b>15 (U-)</b>  | Dzina <b>liti</b> | Thangi + mudzi + pfalandoþhe<br>thaphuwi.<br>U-+ khebuw- +-a. |
| <b>2 Rula</b>    | <b>15 (U-)</b>  | Dzina <b>liti</b> | Thangi + mudzi + pfalandoþhe<br>thaphuwi.<br>U- + rul- + - a. |

|                 |                |                    |   |
|-----------------|----------------|--------------------|---|
| <b>3 Kupula</b> | <b>15 (U-)</b> | Dzina <i>l̩iti</i> | Thangi + mudzi + pfalando <sup>the</sup><br>thaphuwi.<br>U- + kupul-++ a. |
| <b>4 Moṇa</b>   | <b>15 (U-)</b> | Dzina <i>l̩iti</i> | Thangi + mudzi + pfalando <sup>the</sup><br>thaphuwi.<br>U- + moṇ-++ a.   |
| <b>5 Swara</b>  | <b>15 (U-)</b> | Dzina <i>l̩iti</i> | Thangi + mudzi + pfalando <sup>the</sup><br>thaphuwi.<br>U- + swar-++ a.  |
| <b>6 Dzinga</b> | <b>15 (U-)</b> | Dzina <i>l̩iti</i> | Thangi + mudzi + pfalando <sup>the</sup><br>thaphuwi.<br>U- + dzing-++ a. |
| <b>7 Lala</b>   | <b>15 (U-)</b> | Dzina <i>l̩iti</i> | Thangi + mudzi + pfalando <sup>the</sup><br>thaphuwi.<br>U-+ lal-++ a.    |
| <b>8 Funga</b>  | <b>15 (U-)</b> | Dzina <i>l̩iti</i> | Thangi + mudzi + pfalando <sup>the</sup><br>thaphuwi.<br>U- + fung-++ a.  |
| <b>9 Shela</b>  | <b>15 (U-)</b> | Dzina <i>l̩iti</i> | Thangi + mudzi + pfalando <sup>the</sup><br>thaphuwi.<br>U- + shel-++ a.  |

#### 4.7 MVALATSWINGA

Ndima iyi yo bvisela khagala maipfi o ngalangalaho manzhi nahone a welaho fhasi ha thinwaipfi nnzhi dza muambo dzo fhambanaho dza Tshivenda. Ho bviselwa khagala maipfi o ngalangalaho manzhi a maiti, maḍadzisi u ya nga tshaka dzao nga u fhambana, ho dovha hafhu ha bviselwa khagala maipfi o ngalangalaho ane a vha mataluli. Kha ndima iyi ndi a tenda uri tsenguluso ya thinwaipfi idzo dzo bulwaho afho

ntha kha marangaphanda a i ngo tou fhelela tshothe, fhedzi ro sedza tsenguluso iyi nga ito ja maimo ayo, ndi a tenda uri maipfi aya o senguluswaho kha ndima iyi o lingana tsenguluso iyi.

## **NDIMA YA VHUTANU**

### **5. 1 MARANGAPHANDA**

Ndima iyi i ḋo bvisela khagala manweledzo a dzindima dzothe dzo senguluswaho kha tsenguluso ya ṭhodisiso iyi. Hu ḋo dovha ha bviselwa khagala mawanwa na themendelo dza ṭhodisiso iyi ya nga ha tsenguluso ya nga ha maipfi ane a khou ngalangala kha Tshivenda.

### **5.2 MANWELEDZO A DZINDIMA**

#### **5.2.1 Ndima ya u thoma**

Ndima ya u thoma yo bvisela khagala ṭhoho ya ṭhodisiso iyi ine ya ri: Tsenguluso ya nga ha maipfi ane a khou ngalangala kha Tshivenda. Ndima iyi yo bvisela khagala thaidzo dzi kwamaho ṭhodisiso, ndivho ya ngudo iyi, zwipikwa zwine zwa lilwa u swikelelwa, ndeme ya ngudo iyi. Ndi kha yenei ndima ya u thoma he ngona ine ya ḋo shumiswa kha ṭhodisiso ya mushumo uyu na zwiko zwa u ḋo wana mafhungo ane a ḋo shumiswa kha ṭhodisiso ya mushumo uyu zwa ṭanelwa khagala, ngona ya khwalithethivi na tshiko tsha phuraimari na tsha sekondari.

#### **5.2.2 Ndima ya vhuvhili**

Ndima ya vhuvhili ndi ndima he khayo ha itwa tsedzuluso ya mañwalwa hu tshi lilwa u vhona uri vhañwe vhagudi vhone zwi tshi kwama ṭhodisiso ya lushaka ulu vhone vha ri mini. Ndi kha tsedzuluso ya mañwalwa he ra wana uri ndi lini hune ra amba nga u ngalangala ha maipfi na luambo, ndi henefha he ra kona u bvukulula zwi xelelaho lushaka musi maipfi a luambo a tshi ngalangala. Ho bviselwa khagala zwivhangi zwa u

ngalangala ha maipfi kha luambo. Thyiori dzi kwamaho u ngalangala ha maipfi dzo sedzuluswa kha yenei ndima ya vhuvhili. Zwine zwa nga itwa u thivhela u ngalangala ha maipfi a luambo zwo bviselwa khagala nga kha tsedzulosu ya mawanwa.

### **5.2.3 Ndima ya vhuraru**

Ndima iyi yo vha yo ḥisendeka kha tsenguluso ya maipfi o ngalangalaho kha Tshivenda ro sedzesu madzina sa thinwaipfi ya muambo. Kha madzina o ngalangalaho ho senguluswa madzina o ngalangalaho kha Tshivenda zwi tshi kwama kumalele kwa Tshivenda. Madzina a kwamaho zwiliwa o ngalangalaho na one o bviselwa khagala ha dovha ha sumbedziswa zwivhangi zwa u ngalangala hao. Vhana kha Tshivenda vha a ɯaluswa na nga zwiito na matshilele avho lune zwa ita uri vha riniwe na madzina nga n̄thani hazwo, madzina eneo ndi o ngalangalaho, fhedzi ndima iyi yo a ɯanelwa khagala. Ndi kha ndima yenei he madzina o ngalangalaho zwi tshi kwama vhathu na maipfi a re kha mirero o ngalangalaho a ɯanelwa khagala. Kha ndima iyi madzina othe o senguluswaho o dovha a sumbedziswa nga kha dzithebulu hu tshi sumbedziswa zwine a amba zwone, thangi dza madzina dzine a wela khadzo na kuvhumbelwe kwao.

### **5.2.4 Ndima ya vhuṇa**

Ndima iyi yo vha yo ḥisendeka nga maanda kha tsenguluso ya dzinwe figara dza muambo dzo ngalangalaho zwi tshi kwama nga maanda maiti, maṭaluli na mađadzisi. Ndi kha yenei ndima he ha sumbedziswa vhunzhi ha maiti o ngalangalaho kha Tshivenda u fhira džiñwe dzithinwaipfi dza muambo. Ho sumbedziswa uri ndi ngani maiti eneo, mađadzisi na maṭaluli eneo a tshi khou ngalangala, hone maipfi eneo a khou a tshi ngalangala ha vha na mañwe ane a ima vhudzuloni hao naa? Zwinzhi zwa zwivhangi zwa u ngalangala ha maipfi eneo ro wana uri hunzhi ndi nga n̄thani ha

nyimele dze dza vha dzi tshi itwa misi ila ya vhomakhulukuku washu dzine musalauno dzi sa tsha itwa.

### **5.2.5 Ndima ya vhučanu**

Ndima iyi yo angaredza manweledzo a dzindima, mawanwa a ḥodisiso na themendelo dza hone.

## **5.3 MAWANWA**

Tsenguluso ya ḥodisiso iyi yo wana uri maipfi kha Tshivenda a khou ngalangala nga luvhilo luhulu zwi tshi vhangwa nga zwi tevhelaho:

- Maipfi a luambo a thusa kha u vhulunga mvelele na vhurereli ha lushaka, u tendela maipfi a luambo a tshi ngalangala zwi livhisa kha u xedza mvelele, ḫivhazwakale na vhurereli ha lushaka Iwonolwo vhunga mvelele, vhurereli na matshilele a lushaka zwi tshi tshenzhemea zwavhuđi nga maipfi a luambo Iwonolwo.
- U shanduka ha luambo musi lu tshi lila u swikelela na u takadza vhañe vhalwo musi zwi tshi vhangwa nga nyaluwo ya luambo nga n̄thani ha tshanduko ya zwa thekhinolodzhi zwi vhanga uri maipfi manzhi a luambo a ngalangale.
- Maipfi a a ngalangala musi hu si tshe na murafho u pfukiselaho maipfi a luambo kha murafho muswa lune ha sala hu si tshe na vhana kana murafho muswa u gudaho maipfi na luambo lwa murafho wonoyo.

- Nđowelo mmbi vhukati ha miṭa ine khayo vha dzhiela fhasi maipfi a luambo Iwavho lwa hayani hune vhaaluwa vha si tame u pfukisela luambo Iwavho lwa ḡamuni kha vhana vhavho ngauri vha ri vha tshi davhidzana navho vha shumisa luambo lusili ngeno vhe nga tshavho vhaaluwa vhenevho vha vha vha tshi davhidzana nga luambo Iwavho lwa ḡamuni. Zwenezwo zwi ita uri maipfi a luambo Iwavho a ngalangale miṭani yeneyo nga zwiṭuku u swika hu sa tsha ambwa luambo lwa ḡamuni.
- U dzulelana ndi zwińwe zwine zwa vhanga uri maipfi a luambo vhukati ha nyambo mbili dzi re tsini na tsini a milane hu shume a luńwe luambo lune lwa nga vha lu lwone lu dzhielwaho n̄tha kha dzenedzo nyambo mbili zwi tshi itwa nga zwa polotiki kana lu luambo lu shumesaho kha zwa makwevho.
- Maipfi a luambo na nyambo zwi a ngalangala nga u luambo Iwonolwo na maipfi a luambo Iwonolwo zwa ḡiwanu zwi fhasi ha mutsiko wa u ḡiwanu zwi tshi kombetshedzea u ḡanganywa na luambo luhulwane khalwo nga n̄thani ha tshanduko dzi vhangwaho nga ndayotewa ya shango ḥeneļo.
- Maipfi a luambo lu sa shumiho kha masia manzhi a zwa vhutshilo, sa zwa polotiki na zwa makwevho a a ngalangala a vho milwa nga ayo a shumiseswaho kha masia manzhi a zwa vhutshilo.
- Luambo na maipfi alwo zwi a ngalangala zwi tshi vhangwa nga mulandu wa u shumiswa ha maipfi a nyambo mbili musi muthu a tshi khou amba mafhungo awe. Nga ińwe ndila muthu a tshi amba mafhungo awe u shumisa maipfi o fhambanaho a nyambo mbili dzo fhambanaho. Ha koni u amba fhungo ḥa fhelela o shumisa maipfi a luambo luthihi.
- U malelana vhukati ha dzitshaka, fhaļa hune na wana mufumakadzi a muvenda o malwa nga munna wa mutshangana, zwi ita uri hu vhe na luńwe luambo lu

xelewaho nga maipfi nga maanda luambo lune lwa sa qitanganedze sa luñwe lwa nyambo khulwane. Luambo ulwo lu vha lwone lune lwa tendelela u milwa nga ulwo luñwe luambo na vho wana vhana vha muña wonoyo vha tshi guda luambo lwa sia jithihi.

- U sa dzhieila n̄tha nyambo dza ḥamuni nga vharangaphanda vha zwa polotiki, vharangaphanda vha zwivhidzo dzikerekeni hune na wana vharangaphanda musi vhe miñanganoni vha tshi rera nga nyambo dzisili na vhafunzi zwivhidzoni zwavho vha tshi vho funza nga nyambo dzisili hu si na ane a sa pfe luambo lwa ḥamuni, hezwi zwi mbo ita uri thangana ḥukhu thome u nyadza nyambo dza ḥamuni lune zwa vho ita uri vhana vha si tsha vhona ndeme ya nyambo dza ḥamuni, u bva afho maipfi a vho thoma u ngalangala ngauri ha vho dzhielwa n̄tha maipfi a nyambo dzisili.
- Luambo na maipfi alwo zwi a ngalangala zwi tshi itwa nga n̄thani ha uri vhañe vha luambo vhone vhañe vha tou funa lu tshi ngalangala, vha sa zwi iti tshithu nge vha vhona lu tshi nga a si lwa ndeme, vha tendelela hu tshi dzhenelela maipfi a nyambo dzisili, dzine kha vhone vha vhona dzi nyambo dzo vuñaho, nyambo dzine musi vha tshi dzi amba na u bulu maipfi adzo vha pfa dzi tshi vha vhea n̄tha, nyambo dzine vhone vhañe vha pfa dzi nyambo dza mishumo.

#### 5.4 THEMENDELO

Mawanwa othe o sumbedziswaho afho n̄tha a ño tevhelwa nga themendelo dzi no ño tevhela nga afha fhasi.

- Maipfi a luambo a thusa kha u vhulunga mvelele na vhurereli ha lushaka, zwenezwo lushaka lu tea u ima lurandala lwa sa tendele u ngalangala ha maipfi a luambo vhunga zwi tshi livhisa kha u xedza mvelele, qivhazwakale na vhurereli

ha lushaka Iwonolwo, a thi ri mvelele, vhurereli na matshilele a lushaka zwi tshi tshenzhemea zwavhuđi nga maipfi a luambo Iwonolwo naa.

- Musi nyaluwo ya luambo nga n̄thani ha zwi vhangwaho nga thekhinolodzhi yo dīne a maanda, maipfi ashu a sialala ane a vhonala a tshi nga ha tshe na mushumo ngauri ha vha ho bvelela maňwe maswa a no tshimbilelana na tshifhinga tsha musalauno a fanela u vhulungwa nga u tou ŋwalwa fhasi.
- Vhalala vhenevho vho salaho vhe vhone zwiko na thikho dza luambo vha tea u shumiswa kha u gudisa vhana luambo Iwone Iwone nga u tou vha funza na dīvhaipfi ya luambo lwa Tshivenda ḥaňwe zwikoloni hu na mbadelo ḥukhuthukhu dzine vha itelwa uri hu kone u vha na u pfukiselwa ha luambo zwavhuđi kha murafho muswa.
- Muvhuso na vhoradzipfunzo vha tea u eletshedza lushaka nga ha ndeme ya luambo lwa hayani, vhatu vha eletshedzwe uri vha ambe na vhana vhavho mahayani nga nyambo dzavho dza hayani hu si nga nyambo dzisili, hezwi zwi ita uri vhana vha aluwe na ndīvho ya maipfi a luambo yo fhelelaho. Hezwi zwi nga engedzea nga u thola vhaaluwa vha luambo Iwonolwo mahayani hu u itela uri vhana vha aluwe vha tshi kona luambo lwa hayani nga kha vhaaluwa vhenevho.
- U dzulelana na u malelana ndi zwavhuđi vhukuma, fhedzi themendelo i vha ya uri naho vhathu vha tshi khou malelana hu songo vha na ane a pfa uri luambo lwa luňwe lushaka lu lwa fhasi vhana vha vho pfi kha vha gude luambo lukene hu litshiwe lukene, vhatu kha vha dītongise nga nyambo dzavho vhone vhanę vha pfe vha tshi dīfhelwa nga nyambo na maipfi adzo.
- Muvhuso u tea u ita bembela kha u sumbedzisa u lingana ha nyambo dzi re hone sa zwe sumbedziswaho nga ndayotewa nahone nyambo dzenedzo dzi shumiswe u lingana na u wana nyandadzo i linganaho hu u itela uri ha sa vhe na u

dzhenelela ha maipfi asili vhukati ha nyambo dza hayani maipfi o teaho a tshi vho ngalangadzwa ḥańwe nga u a vho vhonala a tshi nga ha na mushumo.

- Vharangaphanda vha zwa polotiki na vhafunzi vha zwivhidzo dzikereni vha tea u vha vhone dzitsumbo dza u sumbedzisa murafho muswa ndeme ya nyambo na u shumisa maipfi o teaho a luambo, hezwi zwi nga swikelelwa ngauri vha ri vha tshi amba mabephani na maguvhanganoni a lushaka na u funza zwivhidzoni zwavho vha shumisa maipfi o teaho a luambo Iwavho lwa hayani.
- Vhathu kha vha ime nga vhońe vhańe vha hane nga u tou amba zwi tshi pfala uri a hu na luambo lučuku, a hu na luambo lwo bvudaho, vha sumbedzise muvhuso uri vhone a vha ḥodi u milelwa luambo Iwavho na maipfi alwo nga n̄thani ha kuhumbulele kwo khakheaho kwa uri hu na luambo lwa zwa ikonomi, muvhuso kha u sumbedzise ndeme ya nyambo dzońthe nga u tou dzi bveledzisa lwo fanelaho ndi hone hu sa tsha ḥo dovha ha vha na kuhumbulele kwa uri maipfi a luambo lukene ndi one avhudí.

## **BUGUTSHUMISWA**

- Bentley, H. 2010. (August, 13). Mind your Language. *The Mail and Guardian*. Johannesburg: Aucland Park.
- Booyse, A. J. 2011. *A History of Schooling in South Africa*. Pretoria: Van Schaik.
- Brenzinger, M (Ed.). 1998. *Endangered Languages in Africa*. Cologne: Rüdiger Köper Verlag.
- Claude, H. 2009. *On the Death and Life of Languages*. New York: Yale University.
- Cook, V. 2005. *The Changing L1 in the L2 User's Mind*. Paper presented at the 2<sup>nd</sup> International Conference on First Language Attrition. Amsterdam, 18.8.2005.
- Crystal, D. 1995. *Cambridge Encyclopedia of the English Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Crystal, D. 1999. *Language Death*. Linqua Franca . Australia: Australian Broadcasting Corporation.
- Crystal, D. 2000. *Language Death*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Crystal, D. 2001. *Interview with Jack Scholes*. Brazil: New Routes Edition.
- Crystal, D. 2004. *Language Revolution*. Cambridge: Polity Press.
- Cárdenas, J. 2003. *California Linquistic Notes*: Volume XXVIII No. 1. Fullerton: California State University.
- Dalby, A. 2003. *Language in Danger: The loss of Linguistic Diversity and the Threat to Our Future*. New York: Columbia University Press.
- De Vos, A. S. & Strydom, H.1998. *Research at Grass Roots*. Pretoria: Van Schaik.
- Department of Education. 2010. *A Public School Policy Guide: Rights and Responsibilities of Parents*. Pretoria: Government Printers.
- Department of Education. 2003. *Implementation Plan: National Language Policy Framework*. Pretoria: Government Printers.
- Dorian, N.C. 1973. Grammatical Change in a Dying Dialect. *Language*, 49, 413-438.
- Diamond, K. 1993. *The rise and fall of Languages*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Dressler, W. 1988. *Reversing Language Shift*. Clevedon: Multilingual Matters Ltd.
- Harrison, K. D. 2007. *When Languages Die: The Extinction of the World's Languages and the Erosion of Human Knowledge*. Oxford: Oxford University Press.
- Kulick, D. 1994. *Language Shift and Cultural Change*. Paper presented at La Trobe University, Australian Linguistic Institute on language maintenance and shift. Australia.
- Krauss, M. 2007. Endangered Languages. *Language*, 68 (1), 1-42. Oxford: Oxford University Press.
- Lambert, R.D. & Freed, B.F. (Eds). 1982. *The Loss of Language Skills*. Rowley: Newbury House.
- Leonard, B. 1986. *Endangered Languages*. Oxford: Berg.
- Lindsay, W. 1998. *Endangered Languages: Language Loss and Community Response*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Magau, A.W. 1994. *Bulayo lo talifhaho*. Polokwane: NUM.
- Makuya, T.N. & Mudau, M.R. 1989. *Kha ri gude Luvenda. Murole wa 10*. Pretoria: De Jager Haum.
- Maumela,T.N. & Madiba, M.R. 1996. *Gondo la Tshivenda. Murole wa 10*. Pretoria: Via Africa.
- Milubi,N,A, 1984. *Ngoma ya Vhatei*. Sovenga: Morester Drukkerry.
- Mouton, J. 2001. *How to succeed in your Master's & Doctoral Studies*. Pretoria: Van Schaik.
- Phophi,J. 2004. *Venda Female Dress Uses and Significance.Unpublished Med dissertation*. Pretoria: University of Pretoria.
- Poulos,G. 1990. *A Linguistic Analysis of Venda*. Pretoria: Via Africa.
- Sandra,J.S.1999.*Communicative Language Teaching: Linguistic Theory and Classroom Practice*. Oxford: Oxford University Press.
- Shigemoto, J. 1996. *Language Change and Policy Planning*. Amsterdam: John Benjamins.
- Thomason, S. G. 2001. *Language contact: An introduction*. Washington, D.C: Georgetown University Press.
- Tuckman, B. 1979. *Conducting Educational Research*. Hartcourt: Brace Johnvic Inc.

Wade, D. 1999. "Vanishing Cultures". *National Geographic*. 196 (2). 62-89. Cambridge: Cambridge University Press.

Ziervogel, D. Wentzel,P.J. & Makuya, T.N. 1981. *A Handbook of the Venda Language*. Pretoria: UNISA.

Woodbury, A. C. 2006. *What is an endangered language?* USA. Washington D.C.